



Centar za građansko obrazovanje



POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA ŠTILNIKA JAVNE USTANOVE ZAVOD "KOMANSKI MOST"

IZVJEŠTAJ MONITORING TIMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA
AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA
CENTAR ZA ANTIDISKRIMINACIJU "EKVISTA"
CENTAR ZA GRAĐANSKO OBRAZOVANJE
SIGURNA ŽENSKA KUĆA



Projekat finansira
Evropska unija

Podgorica 1. novembar 2011.

**POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA ŠTI ENIKA
JAVNE USTANOVE ZAVOD "KOMANSKI MOST"**

IZVJEŠTAJ MONITORING TIMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA
CENTAR ZA ANTI-DISKRIMINACIJU "EKVISTA"
CENTAR ZA GRA ANSKO OBRAZOVANJE
SIGURNA ŽENSKA KU A

Podgorica, 1. novembar 2011.

AUTORKE:

Jovana Hajdukovi

Maja Raičevi

UREDNUCA:

mr Tea Gorjanc-Prelevi

Ovaj dokument je izrađen uz finansijsku podršku Evropske unije i ambasade Savezne Republike Njemačke u Podgorici. Sadržaj ovog dokumenta je isključiva odgovornost Akcije za ljudska prava i ne može se smatrati, pod bilo kojim okolnostima, da on odražava stav Evropske unije i ambasade Savezne Republike Njemačke u Podgorici.

SADRŽAJ:

1. Uvod.....	5
1.1.Istorijat Zavoda.....	7
2. Uslovi života šti enika.....	7
1.1.Preporuke.....	11
3. Zaposleni u Zavodu.....	13
1.1.Preporuke.....	16
4. Zlostavljanje i sredstva ograničavanja slobode kretanja.....	17
4.1. Preporuke.....	19
5. Sadržaj i organizacija rada sa šti enicima	20
1.1.Sadržaj i organizacija rada sa odraslim šti enicima.....	20
1.1.Sadržaj i organizacija rada sa djecom.....	22
1.1. Preporuke	23
6.Zdravstvena zaštita.....	25
1.1.Preporuke.....	29
7.Kontakti sa porodicom i zajednicom.....	29
1.1.Preporuke.....	31
8.Statusna pitanja i druga prava šti enika	32
1.1.Preporuke.....	37
9. Zaključak.....	38
10. TABELA SA PREPORUKAMA.....	40

Uvod

Projekat

Projekat "Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori", iji je cilj unapre enje ljudskih prava šti enika ovih ustanova, izvode nevladine organizacije iz Crne Gore "Akcija za ljudska prava" (HRA), kao nosilac projekta, Centar za antidiskriminaciju "EKVISTA", Centar za gra anko obrazovanje (CGO) i Sigurna ženska ku a (SŽK), uz pomo Beogradskog centra za ljudska prava i Letonskog centra za ljudska prava, a finansiraju Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Ambasada Savezne Republike Njema ke. U okviru projekta, 17. juna 2011, zaklju en je sporazum o saradnji izme u nosioca projekta NVO "Akcija za ljudska prava", Ministarstva rada i socijalnog staranja i Javne ustanove (JU) Zavod "Komanski most", koji podrazumijeva nenajavljenе posjete monitora nevladinih organizacija ovoj ustanovi u kojoj borave osobe sa smetnjama u intelektualnom razvoju, predstavljanje izvještaja o posjetama i razgovor o izvještaju na okruglom stolu, izradu priru nika o pravima šti enika ustanove i saradnju na javnoj kampanji iji je cilj približavanje potreba i prava šti enika široj javnosti.

Projekat podrazumijeva izradu izvještaja o stepenu usvajanja preporuka za unapre enje poštovanja prava šti enika ustanove "Komanski most" Evropskog komiteta za sprje avanje mu enja i ne ovje nog ili ponižavaju eg postupanja ili kažnjavanja (CPT) i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i sadrži dalje preporuke nevladinih organizacija koje u estvuju u ovom projektu. Ovo je prvi izvještaj, izra en na osnovu informacija dobijenih prilikom posjeta ustanovi u periodu od jula do novembra 2011. godine i iz drugih izvora. Završni izvještaj, u kome e kona no biti ocijenjen napredak u ispunjavanju svih preporuka, bi e objavljen neposredno pred završetak projekta u septembru 2012. godine.

Posjete

Za potrebe izrade ovog izvještaja, monitori su u periodu od jula do novembra 2011. godine pet puta posjetili Zavod "Komanski most".

Prva, nenajavljenă, posjeta, bila je 21. jula 2011. godine. U sastavu tima bili su: Tea Gorjanc-Prelevi , koordinatorka projekta, HRA; Maja Rai evi , asistentkinja kooradinatorke projekta, SŽK; Milan Šaranovi , asistent koordinatorke projekta, EKVISTA; Jovana Hajdukovi , socijalna radnica, monitor, SŽK; Velibor Boškovi , pravnik, monitor, EKVISTA.

Do druge posjete došlo je 5. avgusta 2011. godine. Posjeta je bila najavljenă, da bi se obezbijedio razgovor sa direktorom, Vaseljem Dušajem i ljekarom, dr Mersudinom Grbovi em. U sastavu delegacije bili su: Olivera Vuli , ljekar (spec. psihijatrije), monitor; Maja Rai evi , asistentkinja kooradinatorke projekta, SŽK; Jovana Hajdukovi , socijalna radnica, monitor, SŽK; Mirjana Radovi , pravnica, monitor, HRA.

Tre u, nenajavljenu posjetu, sprovele su 22. septembra 2011. Maja Rai evi , asistentkinja kooradinatorke projekta, SŽK i Jovana Hajdukovi , socijalna radnica, monitor, SŽK.

U etvrtoj, nenajavljenoj posjeti, 19.10.2011, bili su: Tea Gorjanc Prelevi , koordinatorka projekta, HRA, Maja Rai evi , asistentkinja koordinatorke projekta, SŽK i Milan Šaranovi , asistent koordinatorke projekta, EKVISTA.

Prilikom pete, najavljenе posjetе 27.10.2011, razgovor sa direktorom ustanove, gospodinom Vaseljem Dušajem, obavila je Maja Rai evi , asistentkinja koordinatorke, SŽK.

Cilj, metod i izvori informacija

Predmet ovog izvještaja je opis i ocjena stanja poštovanja ljudskih prava u JU Zavod "Komanski most" (u nastavku "Zavod"). Cilj izvještaja je da, ukazuju i na pozitivnu praksu i nedostatke u radu Zavoda, doprinese poboljšanju uslova života šti enika.

Zapažanja data u izvještaju nastala su nakon pet više asovnih posjeta Zavodu, na osnovu li nih zapažanja monitora i razgovora sa direktorom i zaposlenima u ovoj ustanovi, službenicima Centra za socijalni rad iz Podgorice (socijalnim radnikom i psihologom), sa roditeljima šti enika, kao i šti enicima i šti enicama Zavoda. Posjete su obavili monitori razli itih profesionalnih usmjerenja, dodatno obu eni na treningu održanom od 12. do 14. maja 2011. u Podgorici.¹ Pored predstavnika HRA i partnerskih nevladinih organizacija, u timu monitora bila je i dr Olivera Vuli , specijalista psihiatrije, predstavnica za Crnu Goru Evropskog komiteta za spre avanje mu enja i ne ovje nog ili ponižavaju eg postupanja ili kažnjavanja (CPT), zaposlena u JZU Dom zdravlja, Podgorica, koja je u svojstvu stru njaka psihijatra angažovana kao monitor u projektu.²

Prilikom izrade izvještaja koristili smo me unarodne standarde i preporuke³, važe e propise u Crnoj Gori koji se ti u socijalne, zdravstvene zaštite i položaja lica sa intelektualnim invaliditetom⁴, materijale sa treninga za monitore, izvještaje CPT-a⁵ i

¹ Trening su vodili iskusni i renomirani treneri iz partnerskih organizacija - Beogradskog centra za ljudska prava i Letonskog centra za ljudska prava.

² G a Vuli je prethodno zatražila mišljenje od potpredsjedavaju eg CPT i dobila potvrdu da nema smetnji da ona u estvuje u ovom projektu u svojstvu monitora.

³ Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, Konvencija o pravima djeteta, UN Standardna pravila za izjedna avanje mogu nosti za osobe sa invaliditetom, preporuke CPT-ja u izvještajima državama lanicama Savjeta Evrope, itd.

⁴ Ustav Crne Gore („Sl. list CG“, br. 1/2007), Zakon o zabrani diskriminacije ("Sl. list CG", broj 46/2010), Zakon o ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica ("Sl. list RCG", broj 32/05), Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list CG“, br. 39/2004 i br.14/2010), Zakon o socijalnoj i dje ijoj zaštiti („Sl. list CG“ br. 78/2005), Odluka o organizovanju Javne ustanove za smještaj lica sa posebnim potrebama ("Sl. list RCG", br. 11/06), Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Zavod "Komanski most" objavljen na oglasnoj tabli Zavoda, br. 04 -842, Podgorica, 10.12.2010, Statut JU Zavod "Komanski most", od 1. 6. 2006, Pravilnik o bližim ulovima za ostvarivanje osnovnih prava iz

Zaštitnika ljudskih prava i sloboda⁶ i njihove preporuke, kao i dostupne meunarodne standarde za ustanove ovog tipa.⁷ Svi ovi izvori, zajedno sa izvještajem, dostupni su na internet stranici projekta: www.hraction.org/monitoring_u_ustanovama_zatvorenog_tipa

Problem na koji smo naišli prilikom analize poštovanja ljudskih prava u ustanovama za smještaj lica sa intelektualnim invaliditetom je nedostatak nacionalnih standarda koji se ti u ove oblasti. Korišćene metode su: kvalitativno i kvantitativno istraživanje, metoda analize sadržaja, pravne analize, kao i upoređivanje sa meunarodnim standardima i aktima. Od naučno-istraživačkih tehnika korišćene su tehnika posmatranja i intervju.

1.1. Istorijat Zavoda

Zavod je počeo sa radom 1976. godine kao ustanova za djecu i omladinu sa umjerenim, teškim i dubokim smetnjama u intelektualnom razvoju. Zavod raspolaze sa oko 3 hektara zemljišne površine na kojoj se nalaze tri paviljona za smještaj korisnika. Ukupna površina objekta iznosi 2623 m².⁸

Odlukom o organizovanju Javne ustanove za smještaj lica sa posebnim potrebama⁹, od 2. februara 2006. godine, JU Zavod »Komanski most« je organizovan kao javna ustanova za smještaj lica sa intelektualnim invaliditetom .

2. Uslovi života štikenika

U vrijeme posjeta **u Zavodu je bila smještena 121 osoba**, i to 64 muškarca, 47 žena i 10-djece. Štikenici su smješteni u tri paviljona: u paviljonu A, u kojem borave muškarci, u paviljonu B, gdje su žene i u paviljonu C, u kojem su smještena djeca.

Prilikom svih posjeta konstatovano je stanje higijene na solidnom nivou. U svim paviljonima hodnici i kupatila bili su svježe otištene. Prema navodima osoblja po nekoliko puta dnevno se održava higijena prostorija, dok se posteljina redovno zamjenjuje u svim

socijalne i djele zaštite "Službeni list RCG" br. 5/94, 31/95 i 47/01), Program rada za 2011. godinu JU Zavod "Komanski most", januar 2011.

⁵Izvještaj Evropskog komiteta za spremanje mjenja i neovještavajuće postupanja ili kažnjavanja (CPT) o posjeti Crnoj Gori od 15. do 22. septembra 2008. godine, dostupan na: <http://www.cpt.coe.int/documents/mne/2010-03-inf-mne.pdf>, i odgovori Vlade Crne Gore na izvještaj CPT iz marta 2010., dostupno na: <http://www.cpt.coe.int/documents/mne/2010-04-inf-mne.pdf>

⁶Poseban izvještaj Zaštitnika ljudskih prava i sloboda o stanju ljudskih prava mentalno oboljelih lica smještenih u ustanovama, mart 2011. Godine (dostupan na: <http://www.ombudsman.co.me/izvjestaji.php>).

⁷CPT standards ("Substantive" sections of the CPT's General Reports): <http://www.cpt.coe.int/en/docsstandards.htm>

⁸Podaci o istorijatu preuzeti sa zvaničnog sajta JU Zavoda "Komanski most": <http://juzkomanskimost.me/>

⁹Odluka o organizovanju Javne ustanove za smještaj lica sa posebnim potrebama ("Sl. list RCG" br. 11/06).

sobama. Ovo je vidan napredak u odnosu na iskustvo HRA i SŽK iz posjeta 2010. godine, a pogotovo u odnosu na stanje koje je CPT zatekao u septembru 2008. godine.¹⁰

Novoadaptirani **paviljon A**, u kome su smješteni muškarci, podijeljen je na tri bloka, ime su sprovedene preporuke Zaštitnika ljudskih prava.¹¹ U prvom su smješteni šti enici sa dubokom "mentalnom retardacijom",¹² koji su praktično bez sposobnosti samozaštite, ili je ona veoma ograničena, koji nemaju sposobnost komunikacije i pokretljivosti. U drugom dijelu ovog paviljona smješteni su šti enici koji imaju teški intelektualni invaliditet, dok su u trećem šti enici koji su umjereni ometeni u intelektualnom razvoju.

Prilikom posjete u oktobru 2011. primjetili smo u prizemlju paviljona A, u zajedničkoj prostoriji, dominantan stol, koji zauzima najveći dio sobe, dok su sa strana stola, po podu, mahom ležali ili sjedili šti enici sa težim oblikom intelektualnog invaliditeta. U inilo nam se da bi za zajedničku prostoriju bio pogodniji drugi stol, udobniji, namještaj. Ovo tim prije nije izgledalo da bi bilo koji od prisutnih šti enika mogao obavljati aktivnosti za stolom, a nismo dobili ni informaciju da se stol koristi za okupacionu terapiju. Ovu prostoriju je takođe ponovo potrebno okreći ili o istiti zidove koji su prljavi.

Adaptacijom **paviljona B**, u kojem su smještene samo žene, ispoštovane su preporuke iz izvještaja CPT iz 2008. godine¹³ i Zaštitnika ljudskih prava, iz 2008.¹⁴ i 2011. godine¹⁵ o razdvajanju šti enika po polu. Paviljon B se sastoji iz dva dijela. U jednom su smještene šti enice sa umjerenim intelektualnim invaliditetom sa kojima je moguće sprovoditi radno-okupacionu terapiju, u skladu sa njihovim sposobnostima. Sobe nekih šti enica iz ovog dijela su opremljene i TV aparatima. U drugom dijelu su smještene šti enice sa teškim intelektualnim invaliditetom, polupokretne i nepokretne, koje nemaju usvojene higijenske navike i navike samoposluživanja. U paviljonu B postoji prostorija za osoblje, koja je opremljena monitorom za video nadzor, što omogućava kontrolu kretanja šti enica i osoba koje ulaze u paviljon. Ovo je novina u odnosu na prošlu godinu, kada nije bilo odgovarajuće

¹⁰ "U nekim spavaonicama, na podu, zidovima i posteljini je bilo urina i izmeta. Osim toga, ustanova je bila preplavljeni miševima." Izvještaj CPT o posjeti Crnoj Gori u septembru 2008. godine, strana 53, tačka 114.

¹¹ "Da izvrši razdvajanje odraslih šti enika po polu - smještaj u odvojenim paviljonima, kao i po starosnoj dobi i stepenu njihovih preostalih sposobnosti (podjela u okviru istog paviljona)." Poseban izvještaj Zaštitnika ljudskih prava i sloboda o stanju ljudskih prava mentalno oboljelih lica smještenih u ustanovama, mart 2011., str. 20.

¹² Terminologija je uskladjena sa ICD 10 - Međunarodna klasifikacija mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

¹³ Stav 119 izvještaja CPT: „Što se tiće odjeljenja sa mješovitim polovima, potreban je poseban oprez kako bi se osiguralo da šti enici ne budu podvrgnuti neodgovarajućoj interakciji sa drugim šti enicima što prijeti njihovoj privatnosti; šti enice, posebno, trebale bi imati svoje vlastite zaštite spavaće sobe i sanitарне vorove. **CPT preporučuje da crnogorske vlasti** preduzmu korake shodno prethodnim opaskama.“

¹⁴ Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda za 2008. godinu, str. 75.

¹⁵ „Da preduzmu sve neophodne mjeru za obezbjeđenje adaptacije – rekonstrukcije i opremanja ženskog paviljona u JU Zavod „Komanski most“ u cilju unaprjeđenja uslova boravka i kvaliteta života“. Posebni izvještaj Zaštitnika ljudskih prava i sloboda o stanju ljudskih prava mentalno oboljelih lica smještenih u ustanovama, mart 2011., str. 20.

kontrole ulazaka u paviljon. Tako je tokom prošlogodišnjih posjeta HRA i SŽK primije eno da odrasli šti enici neometano ulaze u dio paviljona B u kome su bile smještene polupokretne i nepokretne šti enice, što je moglo da dovede do njihovog zlostavljanja.

U istom paviljonu su u fazi pripreme opšta i ginekološka ambulanta. Pristup prvoj je otežan korisnicama kolica, dok je pristup ginekološkoj ambulanti adekvatan, jer je širina vrata napravljena prema standardima. Primije eno je da se umjesto specijalnih kožnih pojaseva za fiksiranje nepokretnih šti enika za kolica (kako bi se sprije io pad iz kolica) koriste aršavi. Potrebno je izdvojiti finansijska sredstva za kupovinu pomenutih pojaseva, kako osoblje ubudu e ne bi morallo da improvizuje na in zaštite šti enika.

U sobi za zaposlene nalaze se samo stolice, nema kreveta koji bi poslužio za kra i odmor tokom no nih dežurstava. Od direktora smo, prilikom prve posjete u julu 2011. dobili informaciju da e uskoro biti donirani kreveti za ovu namjenu. Kreveti nijesu bili obezbije eni ni prilikom naše pete posjete u oktobru 2011.

Dje ji paviljon, **paviljon C**, je potpuno odvojen od ostatka kompleksa. Na ulazu u paviljon postoji interfon, vrata su konstantno zaklju ana, tako da su djeca potpuno odvojena od odraslih, ime su ispoštovane preporuke CPT¹⁶ i Zaštitnika ljudskih prava¹⁷. Adaptirani prostor obuhvata spava e sobe, dnevni boravak, trpezariju sa kuhinjom, kupatilo, toalete i pomo nu prostoriju u kojoj je smještena mašina za pranje i sušenje dje jeg rublja. Prema našim zapažanjima, higijena prostorija u dje jem paviljonu je zadovoljavaju a. Medjutim, održavanje li ne higijene djece nije na zavidnom nivou. Naime, pored neposrednog zapažanja monitora, u prostoriji za osoblje je istaknut raspored kupanja djece, gdje je nazna eno da se djeca kupaju jednom nedjeljno, što je nedovoljno, naro ito u uslovima visokih ljetnih temperatura kakve su bile tokom posjeta. Ovaj problem je o igledno u vezi sa nedovoljnim brojem osoblja za brigu o djeci, na što ukazujemo u nastavku, pod ta kom 3 "Zaposleni u Zavodu".

Pozitivna promjena koju smo uo ili je da su na zidovima istaknuti individualni rasporedi dje iih aktivnosti i slikovna uputstva za koriš enje prostorija koja ilustruju njihovu namjenu, a kojih prethodne godine nije bilo. U okviru istog paviljona nalazi se dvorište namijenjeno djeci. Pristup dvorištu je preko balkona, sa lijeve strane se nalaze dva stepenika, a sa desne je rampa koja nije napravljena prema strandardima. Dvorište je opremljeno novim mobilijarom za igru. Me utim, s obzirom na sposobnosti šti enika, samo manji broj djece ga može samostalno koristiti. Kako je nedovoljan broj osoblja koji bi pazio na djecu tokom boravka u dvorištu, sti e se utisak da djeca jako rijetko koriste mobiljar. injenica da djeca nikad ne napuštaju ovaj paviljon i pripadaju e dvorište (osim njih petoro od kojih troje pohadjaju nastavu u Centru „1. jun“, a dvoje u Zavodu za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine) dovodi u pitanje kapacitete dje jeg paviljona za stalni boravak 10-oro djece.

¹⁶ " 119. CPT smatra da smještanje djece i ne-srodnih odraslih zajedno neizbjegno dovodi do mogu nosti dominacije i iskorištavanja; stoga, po pravilu, djeca bi trebala biti smještena odvojeno od odraslih."

¹⁷ "Da preduzmu sve neophodne mjere za obezbije ivanje potpunog odvajanja djece od odraslih korisnika Zavoda "Komanski most" izgradnjom izolovanog dvorišnog prostora." Isto kao gore, fusnota 15.

Ispred ostalih objekata se nalazi zelena površina sa klupama za sjedenje. Međutim, nedostaje odgovarajuće sportsko igralište i sprave namijenjene za rekreativne aktivnosti štih enika. Eksterijer bi mogao biti funkcionalniji, jer bi rekreativne aktivnosti doprinijele dobrobiti i razvoju štih enika. U Zavodu nema fiskulturne sale, ni prostorije za fizikalnu terapiju, koje su neophodne za odgovarajući tretman štih enika. Zato je u što kraju potrebno obezbijediti finansijska sredstva za njihovu izgradnju.

Jedan dio trpezarije je renoviran, ime je djelimično sprovedena preporuka Zaštitnika ljudskih prava¹⁸, jer renoviranje kuhinje tek predstoji. Sala za ručavanje je svježe okrenuta, a postavljeni su i prozori i vrata od eloksirane bravarije. Prilikom naše treće posjete razgovarali smo sa kuvaricom, koja nam je rekla da je sastav obroka vrlo dobar, u što samo se i sami uvjerili. Međutim, nedostaje odgovarajuća kuhinjska oprema: mašina za pranje suša i mašina za ljuštenje krompira. Na ulazu u trpezariju je napravljena pristupa na rampa, dok vrata sanitarnih prostorija nijesu dovoljno široka da bi ih mogao/la koristiti štih enik/ca korisnik/ca invalidskih kolica.

U sobama, u svim paviljonima se nalaze ormari, gdje štih enici mogu ostavljati svoje lične stvari. Međutim, u sobama nijesmo vidjeli ni jedan ormar koji može da se zaključi, iako je prema standardima CPT-a, onim štih enicima koji pokazuju izvjestan stepen autonomije potrebno obezbijediti ormare koji imaju mogunost zaključavanja ličnih stvari¹⁹. Naime, u većini ormara za lične stvari se nalazila samo posteljina i jedan dio sredstava za održavanje lične higijene. Može se zaključiti da samo rijetki štih enici posjeduju lične stvari. Potrebno je obezbijediti mogunost zaključavanja ličnih stvari, bar za one štih enike koji su sposobni da se staraju o sebi. Član 4 Zakona o ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica²⁰ propisuje da "mentalno oboljeli lica imaju pravo na: zaštitu ličnog dostojanstva, humani tretman i poštovanje njegove ličnosti i privatnosti." I Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom propisuje obavezu države u tom smislu. Ipak, učimo da se presvlači štih enica odvija i u hodniku, koji od ulaza u paviljon odvajaju staklena vrata, tako da su izložene pogledima svih koji se nalaze u paviljonu, uključujući i goste sa strane. Djeluje kao da osoblje nema svijest o potrebi da se štih enicama obezbijedi privatnost. Same štih enice spontano prihvataju ovu praksu, što nas navodi na zaključak da je ona ustaljena.

U odnosu na prethodnu godinu, u svim objektima je vidljivo značajno poboljšanje uslova smještaja. Sadašnji izgled prostorija koje koriste štih enici je uglavnom zadovoljavajući. Ipak, mnogi djelovi objekata, pogotovo zidovi, i dalje djeluju hladno i potrebno ih je opremiti u saradnji sa korisnicima, kako bi boravak u njima bio prijatniji i više nalik na dom, što oni i znaju štih enicima Zavoda.

¹⁸ "Da preduzmu sve neophodne mjeru na adaptaciji trpezarije i kuhinje u JU Zavod „Komanski most“ kako bi se prilagodile potrebama korisnika - štih enika". Isto kao gore, fiksnotra 15.

¹⁹ Izvještaj CPT-a o Crnoj Gori, tačka 118: "obezbijedenje prijateljskog i personalizovanog okruženja za štih enike, posebno na način da se: osigura da prostorije nude privatnost, obezbijede prostori koji se mogu zaključavati za njihove privatne stvari, i unaprijedirenost i opremljenost spavaonica i zajedničkih prostorija."

²⁰ Zakon o ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica ("Službeni list RCG", broj 32/05).

I roditelji šti enika sa kojima smo razgovarali smatraju da su uslovi života u Zavodu zna ajno poboljšani. Prema njihovim navodima stanje higijene i cjelokupna briga o šti enicima su na mnogo višem nivou od dolaska novog direktora Vaselja Dušaja. Majka jedne šti enice je istakla da joj se posjete ne ograni avaju, zatim da stvari (namirnice, stvari za odrzavanje li ne higijene i garderoba) koje donesi k erki isklju ivo ona koristi i da su njene stvari odvojene od stvari drugih šti enica, što ranije nije bio slu aj. Nismo primili kritike roditelja u odnosu na uslove smještaja.

Šti enici koji se kre u uz pomo invalidskih kolica (njih oko 10), imaju dotrajala i neodgovaraju a pomagala, koja ne ispinjavaju svoju osnovnu ulogu pomo i, a mogu i uticati na pogoršanje zdravstvenog stanja korisnika.²¹ U pismenom odgovoru na naša pitanja od 21.10.2011, od kojih se jedno odnosilo na dotrajalost ovih pomagala, posebno evidentnu kod kolica koja koristi šti enik G. . i mogu nost obra anja Fondu zdravstva, direktor je naveo da „su G. . u martu mjesecu teku e godine obezbije ena kolica koja mu nijesu odgovarala zbog njegove fizi ke konstitucije“ i da su „od pomenute donacije za sve korisnike obezbije ena koriš ena invalidska kolica, a što se ti e nabavke boljih, da je upu en dopis Fondu PiO od strane Ustanove“. Direktor nam je prilikom posljednje posjete 27.10.2011. saopšto da je donacijom iz Njema ke obezbijedjeno 15 kolica, me utim, ona koja smo zapazili tokom posjeta, bila su prili no dotrajala i potpuno neadekvatna za djecu i jedan broj odraslih šti enika, pa je osoblje moralno da veže korisnike improvizovanim kaiševima,kako ne bi ispali iz kolica. U svakom slu aju, korisniku G. . i ostalima je neophodno obezbijediti odgovaraju a kolica.

2.1. Preporuke

- Ø Obezbijediti finansijska sredstva za izgradnju fiskulturne sale i prostorije za fizikalnu terapiju.
- Ø Unaprijediti brigu o nepokretnim korisnicima i olakšati rad osoblja sa njima tako što e se: obezbijediti sigurnosni pojasevi za invalidska kolica, transportne ležaljke, pokretne platforme za spuštanje i podizanje korisnika iz kade i pokretni umivaonici.
- Ø Zajedni ku prostoriju u paviljonu A urediti tako da bude udobnija za korisnike i da odgovara njihovim sposobnostima i potrebama. Zidove oprati ili okre iti.
- Ø Opremiti dvorište Zavoda odgovaraju im mobilijarom za rekreaciju odraslih lica .
- Ø Obezbijediti odgovaraju u rampu za prolaz kolica u dje jem dvorištu.
- Ø Zapo eti što prije planirano renoviranje kuhinje, i obezbijediti mašinu za pranje su a i ljuštenje krompira koje bi umanjile problem nedostaju eg pomo nog osoblja i olakšale rad šti enicima angažovanim u kuhinji.
- Ø Obezbjediti pravo na privatnost šti enika/ca Zavoda, tako što e osoblje voditi ra una da se šti enici ne obnažuju pred drugima tokom presvla enja, i što e se, u skladu sa

²¹ Primjera radi, neka kolica ne odgovaraju veli ini šti enika, što može dovesti do toga da iz njih ispadnu; druga su takva da ne omogu avaju korisniku da sam dohvati i pomjera to kove i sl.

sposobnostima štikenika, obezbijediti ormari i za li ne stvari koji mogu da se zaklju aju.

- ∅ Poboljšati li nu higijenu djece tako što e im se obezbijediti kupanje najmanje dva puta sedmi no.
- ∅ Korisnicima invalidskih kolica obezbijediti odgovaraju a pomagala i obezbijediti da svi prilazi i ulazi budu adaptirani tako da ih oni mogu koristiti. Potrebno je uputiti zahtjev Fondu zdravstva za nabavku novih pomagala.

3. Zaposleni u Zavodu

U Zavodu je zaposлено 68 радника, a neposredno sa štirima enicima rade:

- etiri defektologa;
- dva vaspita a;
- jedan socijalni radnik;
- etiri radna terapeuta;
- jedanaest medicinskih sestara, i
- devetnaest njegovateljica.²²

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta JU Zavod "Komanski most"²³ propisano je da u Zavodu treba da bude šest vaspita a sa visokom stručnom spremom - završenim defektološkim ili filozofskim fakultetom koji vrše poslove vaspitnog i obrazovnog rada, pružaju pomoć u postizanju ukupnog razvoja psiho-fizičkih sposobnosti korisnika na osnovu utvrđenih individualnih karakteristika. Broj zaposlenih defektologa, socijalnih radnika, radnih terapeuta i medicinskih sestara je u skladu sa Pravilnikom. U Zavodu je zaposleno ukupno devetnaest njegovateljica, što znači da tri manje od propisanog broja (14 njegovateljica i 8 pomoćnih njegovateljica). Tokom posjete 27.10.2011. saznali smo da je angažovan fizioterapeut, ali da još uvek nije potpuno sa radom.²⁴ Da bi praksa bila u skladu sa propisanim normativom, potrebno je otvoriti najmanje 2 nova radna mesta, od toga 2 za psihologa i pedagoga (andragog). Međutim, smatramo da se ne treba zadržati na onome što je propisano Pravilnikom, već razmotriti zapošljavanje dodatnog osoblja, naročito stručnih kadrova poput defektologa, oligofrenologa, logopeda, muzikoterapeuta, itd.

Ni u kuhinji nema dovoljno zaposlenih. Prilikom naše tretiranje posjete u popodnevnoj smjeni zatekli smo samo jednu kuvaricu, bez pomoći nog osoblja. Pomoći nekuhinske poslove su obavljali štiri enice Zavoda sa umjerenim intelektualnim invaliditetom. Zaposleni u Zavodu radu štiri enike u kuhinji smatraju vrstom radne terapije. Evidentno je da je kuvarici, koja je sama u popodnevnoj smjeni, teško da prati rad štiri enike i u isto vrijeme priprema obrok, tako da je potrebno u kuhinji zaposliti dodatno pomoćno osoblje. Neki od štiri enike požalili su nam se da u kuhinji rade po ceo dan, s kratkom pauzom između obroka, i da im je to vrlo naporno. Nabavka mašine za pranje suša i ljuštenje krompira riješila bi jedan dio problema koji se tiče nedostatka zaposlenih u kuhinji.

Najveći problem u funkcionalisanju Zavoda je nedostatak osoblja, a posebno specijalizovanog kadra i osoblja koje je u neposrednom kontaktu sa štirima enicima. Nedovoljan

²² Preuzeto sa zvaničnog sajta JU Zavoda "Komanski most" <http://juzkomanskimost.me/>

²³ Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta JU Zavod "Komanski most" objavljen na oglasnoj tabli Zavoda, broj: 04-842, Podgorica, 10.12.2010. godine.

²⁴ Informaciju smo dobili prilikom posljednje posjete 27.10.2011.

broj zaposlenih u ionako teškim uslovima rada, dovodi do premora i dodatnog stresa što onda i prirodno poveava rizik od neodgovarajućih reakcija prema štihenicima. Direktor, kao veliki problem u funkcionisanju ustanove vidi odnos broja osoblja prema broju štihenika. Po njegovim riječima, nema koji standardi (s kojima se upoznao tokom studijske posjete instituciji u kojoj su smještene lica sa intelektualnim invaliditetom u Njemačkoj) zaposlena su tri radnika na jednog štihenika, dok je u Zavodu taj odnos obrnut i iznosi 1 radnik na 3 štihenika.²⁵ Međutim, prilikom naših posjeta u popodnevним asovima i vikendom, u svim paviljonima broj štihenika višestruko je premašivao broj zaposlenih.

U dječjem paviljonu, prilikom etiri posjete, zatekli smo samo jednu njegovateljicu (za desetoro djece), a tokom samo jedne posjete i njegovateljicu i vaspita iču, od ukupno 6 zaposlenih u tom paviljonu (4 njegovateljice i 2 vaspita ičice). Oigledno je da su potrebe desetoro djece mnogo veće, tako da je jako teško obezbijediti ak i samu palijativnu njegu, a kamoli druge sadržaje. Prema riječima njegovateljice, njena smjena je u vrijeme naših posjeta trajala 12 asova. Bez obzira na eventualne okolnosti godišnjih odmora, smatramo apsolutno neprihvatljivim da za desetoro djece sa smetnjama u razvoju bude zadužena samo jedna osoba neprekidno u periodu od 12 asova (obaviješteni smo da sva djeca ni ne spavaju popodne). Ovakav raspored rada je nehuman kako za osoblje tako i za štihenike i razumno je očekivati da može dovesti do ugrožavanja zdravlja i sigurnosti djece.²⁶ Period godišnjih odmora morao bi se prebroditi na prethodno isplaniran način, zapošljavanjem dodatne radne snage na određeno vrijeme. U svakom slučaju bi se morala intenzivirati saradnja sa srednjom medicinskom školom, tako da u enici ove škole znatno više vremena provode na praksi u ovom ustanovi.

U Zavodu je daleko veća zastupljenost ženskog osoblja, što po riječima zaposlenih, otežava rad sa nepokretnim štihenicima, imajući u vidu da Ustanova ne posjeduje modernu opremu koja bi taj posao učinila lakšim u fizičkom smislu. Tako je, u ustanovi ovakvog tipa, esto je neophodna fizička snaga da bi se obuzdalo štihenik ili da bi se sustigao u slučaju da pokušabjekstvo, što se u praksi dešavalo.

U paviljonu B su u jednoj smjeni angažovane po dvije njegovateljice, što predstavlja mali broj u odnosu na 48 štihenica koje trenutno borave u Zavodu. Jedna medicinska sestra je dežurna i ona obilazi sve tri paviljona. Direktor zato ustanovo stanje objašnjava sezonom godišnjih odmora, jer većina zaposlenih ovo pravo koristi u toku ljetnih mjeseci. Međutim, naše poslednje dvije posjete bile su u oktobru, kada je sezona godišnjih odmora završena, a broj osoblja koji smo zatekli neznatno je veći u odnosu na prethodne posjete. Tokom poslednje nenajavljenih posjete u dječjem paviljonu bile su vaspita ičica i njegovateljica, u paviljonu A defektolog i vaspita, dok su u paviljonu B bile njegovateljica i medicinska sestra. Jedan ili

²⁵ U Sloveniji, na primjer, u Centru za osposobljavanje, rad i zaštitu Dolfke Boštjan i , Draga (Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjan i , Draga, www.center-db.si/) boravi 400 korisnika, a isto je toliko i zaposlenih..

²⁶ Iako su u svim prilikama njegovateljice djece bile izuzetno ljubazne i pažljive prema djeci, kao i prema nama posjetiocima, uvjereni smo da je za samostalno obavljanje njihovog posla i u redovnom radnom vremenu, a posebno u periodu od 12 asova neophodan neprimjereno, nadljudski napor.

dva zaposlena u dje jem paviljonu i etiri zaposlena na 111 šti enika je nedovoljno ak i za elementarnu kontrolu, a kamoli za ostale propisane sadržaje namijenjene šti enicima.

Prema *Programu rada za 2011. godinu*²⁷ stru ni tim Zavoda ine: rukovodilac vaspitno-radno okupacionog tretmana, socijalni radnik, glavna medicinska sestra, pravnik, psiholog, reedukator psihomotorike i neuropsihijatar. Sastancima Stru nog tima rukovodi rukovodilac vaspitno-radno okupacionog tretmana. Direktor po potrebi prisustvuje sastancima Stru nog tima. Medjutim, od direktora smo dobili informaciju da Zavod nema psihologa, a ni neuropsihijatar nije stalno zaposlen u Zavodu, ve povremeno dolazi, pa je nejasno kako može biti dio stru nog tima. **U svakom slu aju postoji kontradiktornost izmedju propisanih potreba ustanove u zvani nim dokumentima i stvarnog stanja u praksi.**

Zavod i Ministarstvo rada i socijalnog staranja samo su djelimi no sproveli preporuke CPT-a²⁸ i Zaštitnika ljudskih prava²⁹ koje se ti u kadrovskega ja anja ove ustanove. Tako je u toku 2010. godine u radni odnos primljeno pet medicinskih sestara i osam njegovateljica. Medjutim, kada je u pitanju edukacija zaposlenih, preporuke Zaštitnika ljudskih prava³⁰ nijesu ispoštovane. Rad sa osobama sa intelektualnim invaliditetom je jako težak posao za osoblje. Imaju i to u vidu, klju na je kako odgovaraju a obuka osoblja prije stupanja na posao, tako i kontinuirano usavršavanje tokom rada. Organizovane inicijalne obuke za novozaposlene nema, jer se o ekuje da su to znanje stekli tokom studija. Kontinuirana edukacija zaposlenih o novim pristupima i metodama za rad sa osobama sa intelektualnim invaliditetom ne postoji. Edukacija zaposlenih je do 2011. godine organizovana samo u saradnji sa predstavnicima UNICEF-a (direktoricom Instituta za inezivnu interakciju u Londonu - *Cath Irvine*), i to isklju ivo za dvije vaspita ice koje rade u dje jem paviljonu. One su obu ene za primjenu *metode intenzivne interakcije* u radu sa djecom. Pošto su doble sertifikat za trenere, ove vaspita ice svoje znanje prenose na njegovateljice koje rade u dje jem paviljonu. U pore enju sa praksom u okruženju (npr. sa praksom u Srbiji gdje svi angažovani u neposrednom radu sa korisnicima pohadaju najmanje 40 sati akreditovanog programa obuke godišnje³¹), obuka zaposlenih u Zavodu je apsolutno nedovoljna. Zaposleni u ovoj ustanovi smatraju da im je edukacija potrebna, a naro ito stru na obuka koja se ti e na ina rada sa agresivnim

²⁷ Program je dostupan na internet stranici Zavoda:

<http://juzkomanskimost.me/images/stories/Dokumenti/PROGRAM%20RADA%20ZA%202011.pdf>

²⁸ Stav 126. CPT preporu uje da crnogorske vlasti istraže mogu nosti obezbeje enja unaprije enih uslova rada za osoblje, kako bi olakšali zapošljavanje odgovaraju eg osoblja i njihovo zadržavanje, i ponudili kako inicijalnu, tako i kontinuiranu obuku osoblja. Potrebno je zna ajno pove ati broj lanova osoblja koji su u direktnom kontaktu sa šti enicima, uklju uju i bolni arke, vaspita e, stru njake za radnu terapiju, socijalne radnike, itd.

²⁹ "Da se preduzmu mjere za pove anje broja zaposlenih u Zavodu, a naro ito zaposlenih koji su u direktnom kontaktu sa šti enicima (medicinske sestre, vaspita i/ce, negovatelji/ce, stru njaci za radnu terapiju, socijalni radnici), srazmjerne broju šti enika i u skladu sa standardima Evropskog komiteta za sprje avanje mu enja, ne ovje nog ili ponižavaju eg postupanja ili kažnjavanja (CPT)."

³⁰ "Da preduzmu sve neophodne mjere na sprovo enju kontinuiranih edukacija zaposlenih u ustanovama." Posebni izvještaj Zaštitnika, mart 2011, str. 36.

³¹ Vidi "Minimalni standardi i sprćifikacija usluga – Institucionalni smještaj djece i mlađih", Republi ki Zavod za socijalnu zaštitu Republike Srbije, 2008, dostupno na: www.pzszz.gov.rs

šti enicima (metode verbalne naredbe u slu ajevima agresivnosti, kao i manuelna tehnika savladavanja otpora) što sada rade po sopstvenom naho enju, jer su, prema njihovim navodima, u toku dugogodišnje prakse same kreirale metod individualnog postupanja sa šti enicima. Preporuke CPT-ja da uznemirenog šti enika treba prije svega pokušati smiriti verbalnim instrukcijama, a ako to ne uspije, pribje i ru noj kontroli³² e se u praksi dosledno poštovati tek onda kada osoblje bude obu eno iz te oblasti. Jedan od vidova obuke je i studijska posjeta osoblja Zavoda sli noj ustanovi koja se nalazi u Finskoj, u organizaciji UNDP, u oktobru ove godine. Me utim, ovakve sporadi ne posjete ne obuhvataju sve zaposlene kojima je dodatna edukacija i razmjena iskustava sa kolegama neophodna.

Razvijenije zemlje problem edukacije osoblja koje radi sa osobama sa intelektualnim invaliditetom rješavaju tako sto obuku za rad sa ovom populacijom uvode ve tokom osnovnih studija medicine. U dokumentu "European Manifesto: Basic Standards of Healthcare for People with Intellectual Disabilities" navodi se da studenti medicine, na osnovnim studijama, provode od 0 do 36 sati bave i se temama iz ove oblasti, a tako sti u samo uvid u ovu problematiku. Oni koji po inju da rade sa ovom marginalizovanom grupom, znanje sti u postepeno, kroz programe usavršavanja. U Finskoj i Holandiji kao dio posebne medicinske zaštite postoji doktor specijalista koji se bavi tretmanom ljudi sa intelektualnim invaliditetom.

Evidentno je da Zavod nema dovoljan broj osoblja, kako medicinskog, tako i stru nog koje se bavi edukacijom i rehabilitacijom. Ipak, naš tim je zapazio ljubazan i prisian odnos pojedinih zaposlenih sa šti enicima. Me utim, od zaposlenih se o ekuje mnogo, a sa druge strane ne daju im se stimulansi, iako je to bilo preporu eno od strane CPT-a³³ i Zaštitnika³⁴.

Ne obezbje uje se specijalizovana obuka koja se ti e svakodnevne njege, a potrebna je i obuka koja se ti e inkluzije i prava šti enika. Ne postoji odgovaraju a supervizija, koja je neophodna s obzirom na prirodu posla koji obavljuju.

Jedan od roditelja je pozitivno ocijenio saradnju sa osobljem, isti u i da ima mnogo bolju komunikaciju sa novozaposlenim kadrom i da su svaku primjedbu do sada uvažili. Nasuprot, osoblje koje je duže angažovano u Zavodu, po mišljenju ovog roditelja, teško mijenja do skoro primjenjivane neadekvatne metode rada sa šti enicima. Tako e, bitna informacija koju smo dobili od roditelja je da je kontrola rada zaposlenih mnogo bolja od dolaska novog direktora koji praktikuje i obilazak Zavoda vikendom, pa se sti e utisak da se svi zaposleni, usled poja ane kontrole, mnogo bolje ophode prema šti enicima.

3.1. Preporuke

- Ø Zaposliti psihologa, pedagoga (andragoga) i još tri njegovateljice/njegovatelja, u skladu sa postoje im Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih

³² Izvještaj CPT o posjeti Crnoj Gori 2008. godine, ta ka 129.

³³ Izvještaj CPT o posjeti Crnoj Gori 2008. godine, ta ka 126.

³⁴ Imaju i u vidu otežane uslove rada, razmotriti mogu nosti pove anja zarada zaposlenima u ustanovama, kako bi se pove ala motivisanost za zapošljavanje i ostanak zaposlenih u ustanovama.

mjesta JU Zavod "Komanski most". Ozbiljno razmotriti zapošljavanje i dodatnog osoblja, posebno defektologa –oligofrenologa, logopeda itd.

- Ø Obezbijediti odgovaraju i broj osoblja i u vrijeme godišnjih odmora, putem angažovanja osoba sa odgovaraju om stru nom spremom koje se nalaze na evidencijama Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Unaprijediti saradnju sa srednjom medicinskom školom i medicinskim fakultetom.
- Ø Posebno sprije iti da jedna osoba radi sama 12 asova sa desetoro djece.
- Ø Dodatno motivisati zaposlene tako što e im se obezbijediti stru na konsultantska podrška, supervizija, vrednovanje njihovog rada i adekvatna nadoknada za rad u teškim uslovima.
- Ø Sprovoditi kontinuiranu edukaciju svih zaposlenih u Zavodu, koja bi uklju ivala specijalizovanu obuku koja se ti e svakodnevne njege šti enika i unapre enja njihovih sposobnosti, kao i obuku o njihovim pravima, ime bi se podigao nivo profesionalizma i unaprijedilo postupanje prema šti enicima.
- Ø Obezbijediti odgovaraju u opremu za brigu o nepokretnim šti enicima, koja bi rad sa njima u inila lakšim u fizi kom smislu.
- Ø Angažovati dodatno muško osoblje. "Negovateljice" ne bi morale biti samo žene, pogotovo imaju i u vidu da je u Zavodu više šti enika nego šti enica (64:47).

4. Zlostavljanje i sredstva ograni avanja slobode kretanja

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda³⁵ u lanu 3 propisuje: "Niko se ne smije podvrgnuti mu enju ni ne ovje nom ili ponižavaju em postupanju ili kazni."

U ustanovama ovog tipa nijesu rijetke situacije koje zahtijevaju poja anu pozornost osoblja, jer šti enici u psihomotornom nemiru mogu biti opasni po sebe same, kao i za okolinu. Zaposleni u Zavodu ne negiraju pojavu agresivnosti šti enika, ali isto tako isti u da im reagovanje u takvim situacijama ne predstavlja veliki problem. Naš tim je stekao utisak da osoblje nerado govori o ovoj temi. Smatramo da nema potrebe prikrivati probleme koji su svakako sastavni dio života u ovakvoj ustanovi. Zaposleni navode da su potpuno izba eni iz upotrebe lanci i druga neadekvatna sredstva za sputavanje korisnika, pomenuta u izvještaju CPT-ja o posjeti Zavodu 2008. godine.³⁶ U ranijem periodu vezivanje šti enika bila je

³⁵ Dostupna na: <http://www.ombudsman.co.me/propisi.php>

³⁶ "127. Niski nivo osoblja, u kombinaciji s nedostatkom alternativnih strategija i materijalnih odredbi i onih vezanih za režim, dovelo je do znatnog oslanjanja na korištenje fizi kog ograni avanja slobode kretanja. U Odjeljenju B, delegacija je u jednoj zaklju anoj zoni bez osoblja, pacijente koji su bili vezani za krevete ili drugi namještaj, ve inom pomo u traka od pocijepane tkanine, ali i pomo u lanaca i katanaca; jedan od njih je sjedao na klipi potpuno nag. CPT mora naglasiti da je vezivanje šti enika lancima totalno neprihvatljivo i veoma lako bi se moglo smatrati da predstavlja nehumanu i ponižavaju e postupanje, pored toga što potencijalno može nanositi fizi ke povrede.

Nadalje, u spavaonicama, neki kreveti su imali pri vrš ena meka sredstva za ograni avanje slobode kretanja. injenica da su na kapiji Zavoda, zaklju anim odjeljenjima i ulazima u prostorija za dnevni boravak bili šti eniki, od kojih su neki otvoreno bili u posjedu mekih sredstava za ograni avanje slobode kretanja, jasno je ukazivala na to da su oni mogli biti ti koji su ograni avali slobodu kretanja drugih šti enika."

redovna praksa Zavoda. Na primjer šti enik Zavoda G. bio je neprekidno vezan sve do stupanja na dužnost novog direktora, Vasilja Dušaja. Osoblje je istaklo da se nekoliko mjeseci unazad uopšte nisu upotrebljavali kožni fiksatori za sputavanje šti enika, tako da Centralni registar o upotrebi sredstava fiksacije, koji bi svaka ustanova koja sprovodi fiksaciju morala imati, ne postoji. CPT je u svom izvještaju istakao da je fizi ko zlostavljanje šti enika nedopustivo³⁷ i da se soba za izolaciju, ija je upotreba nikada opravdana, nikada ne smije koristiti za kažnjavanje šti enika.³⁸

Prema rijeima zaposlenih u Zavodu izolacija u svrhu kažnjavanja se, takodje, ne sprovodi. Iako se soba za izolaciju koja se pominje u CPT izvještaju više ne koristi, postoji druga prostorija u istom paviljonu (paviljonu B) koja služi za tu namjenu. Treba obezbijediti da se ova prostorija nikada više ne koristi u svrhu kažnjavanja. Šti enici se obično zatvaraju u sobe dok ne pređe stanje psihomotornog nemira. Prostorije za izolaciju bi trebale biti potpuno prazne, a zidovi obloženi tapaciranim sunerom (tzv. padded cell), tako da se onemoguće povrede glave. Takva prostorija bi trebala da postoji i u Zavodu, ali uz jasno definisane garancije i evidenciju o tome ko nalaže tu mjeru, kad, koliko dugo šti enici borave u njoj, gdje se to bilježi. Takođe, treba formirati i nezavisni odbor sa članenjem od stručnjaka i građana, koji bi povremeno pregledao sve ove evidencije, kao i stanje u ustanovi.

U razgovoru sa pojedinim šti enicima dobili smo informaciju da ih osoblje fizički ne zlostavlja, a to su potvrdili i roditelji šti enika sa kojima smo razgovarali. To je svakako pozitivan pomak u funkcionisanju ove ustanove.

Od tehnika savladavanja isključivo se koristi manuelno sputavanje i verbalna naredba, dok se u ekstremnim slučajevima koristi farmakoterapija. Takozvana hemijska fiksacija (aplikacija sedativa, antipsihotika uglavnom intramuskularno) sprovodi se u Zavodu i ona je u ustanovama ovakvog tipa ponekad neizbjegljiva. Hemijsko ograničavanje slobode kretanja mora biti pravido određenim garancijama, isto kao i mehaničko ograničavanje slobode kretanja. Naime, takozvana „terapija po potrebi“ (koju nalaže psihijatar u slučaju psihomotornog nemira šti enika) stavlja preveliku odgovornost na srednji medicinski kadar i otvara vrata za eventualnu zloupotrebu. Ova vrsta tzv. blanko odobrenja za aplikaciju ampularne terapije u slučaju psihomotornog nemira može biti opravdana u iznimnim slučajevima i u vrlo ograničenom vremenskom periodu. Neophodno je uvijek obavijestiti doktora kada se terapija „po potrebi“ administrira, tako da on može ispitati opravdanost aplikacije. U konkretnom slučaju, u Zavodu, upotreba terapije „po potrebi“ po nalogu neuropsihijatra se upisuje u svesku primopredaje dežurstva. Preporuka je da se uvede specijalni registar za tu svrhu u koji bi se unijelo u koliko je sati aplicirana ampula, koja i u kojoj dozi, okolnosti zašto je tome pribjegnuto, ime doktora koji je naložio i ime sestre koja je takvu ampulu aplikovala. Podatak

³⁷ Izvještaj CPT o posjeti Crnoj Gori u septembru 2008. godine, tačka 111: "Osoblju se mora jasno staviti da znaju da je fizičko i psihološko zlostavljanje šti enika naprihvatljivo i da će snositi teške posljedice. Uprava Zavoda bi se takome trebala aktivno pozabaviti faktorima koji su možda doprinijeli takvom ponašanju osoblja" (vidi i tačka 124 i 125).

³⁸ Isto, tačka 127: "CPT preporučuje da se preduzmu koraci kako bi se osiguralo da se ta prostorija (prostorija za izolaciju) nikada više ne koristi za tu namjenu. Štoviše, Komitet želi istaći da se stavljanje u izolaciju nikada ne bi trebalo koristiti kao način kažnjavanja lica sa mentalnim nedostatkom."

o primljenoj ampuli bi trebalo upisati i u medicinski dosije šti enika. Jedino u sluaju postojanja centralnog registra, može se ste i realan uvid u zastupljenost pribjegavanju hemijskoj fiksaciji, na pravi način nadgledati i izvući i pouke o dobroj i lošoj praksi. Tako je, eventualna upotreba mehaničkih sredstava ograničiti avanja slobode kretanja (kožnih kaševa npr.) mora biti pravila istim garancijama, tj. mora se registrovati u za to obezbjeđeni registar.

Prilikom naše prve posjete Zavodu, djevojica oboljela od autizma bila je vidno uznemirena, što je ispoljavala samopovredjivanjem. Na rukama je imala vidne povrede od ranije, što je ukazivalo na to da se uznemirenostesto dešava. Potrebno je zaposlene obveziti koje metode da primjenjuju u ovakvim situacijama, na ruke staviti zavoje ili druga adekvatna sredstva da bi se spriječilo samopovredjivanje. Prema navodima dr. Grbovića, Zavod je nabavio određeni broj kaciga, koje bi trebalo da se koriste u situacijama kada šteti enici lupaju glavom o tvrdi podlogu. Međutim, šteti enici odbijaju da ih nose. Smatramo da primjena sredstava ovog tipa, u radu sa šteti enicima Zavoda, nije poželjna. Potrebno je pronaći odgovarajuće i način za sprječavanje samopovredjivanja šteti enika, poželjno obezbjeđivanjem odgovarajuće obložene sobe za izolaciju u sluaju nemira.

Osim samopovredjivanja problem u radu sa šteti enicima predstavlja i to što šteti enici nanose povrede jedni drugima. U poslednja tri mjeseca u Zavodu su se desila tri takva incidenta. U vrijeme naše treće posjete u jednoj od soba zatekli smo šteti enicu sa zavojima na glavi, a od osoblja smo dobili informaciju da se povrijedila tako što je drugi šteti enik gurnuo.

Smatramo da je vrlo teško potpuno iskorijeniti problem samopovredjivanja i povredjivanja drugih, ali svakako bi situacija bila mnogo bolja ako bi broj stručnih osoblja koji su u direktnom kontaktu sa šteti enicima bio znatno veći, kao što se preporučuje i u Izveštaju CPT³⁹. Tako bi se u sluaju potrebe jednostrano lice moglo angažovati oko samo jednog šteti enika 1:1, a u izuzetnim situacijama lice smjestiti u obloženu sobu za izolaciju, kada se procijeni da je to jedina mogućnost da se eliminiše rizik od samopovredjivanja. Autisti ne osobe jako lako mogu postati dezorientisane kada se na ovaj način izoluju, te je potrebno uvesti sve moguće garancije da se realno procijeni šta je stanje urgentnosti i kad je ono prestalo.

4.1. Preporuke

- Ø Obveziti osoblje za primjenu tehnika za sprječavanje agresivnosti šteti enika.
- Ø Uvesti dodatne garancije za hemijsko ograničiti avanje slobode kretanja. Npr. uvesti poseban registar za ampularnu terapiju u koji bi se unijelo u koliko je sati aplicirana ampula, koja i u kojoj dozi, okolnosti zašto je tome pribjegnuto, ime doktora koji je naložio i ime sestre koja je aplikovala. Podatak o primljenoj ampuli bi trebalo upisati i u medicinski dosije šteti enika.

³⁹ Izveštaj CPT o posjeti Crnoj Gori 2008. godine, tačka 112: "Obaveza vlasti da vode brigu o šteti enicima uključujući i odgovornost da ih štite od drugih šteti enika koji bi im mogli nanijeti povrede. To zahtijeva adekvatno i konstantno prisustvo osoblja, uključujući i noćni period i vikende. Osoblje bi trebalo biti pravilno obvezeno i odlučiti da interveniše kada je to neophodno".

- Ø Uvesti iste garancije i za mehani ko ograni avanje slobode šti enika - neophodno je uspostaviti registar fiksacija.
- Ø Obu iti osoblje kako da sprije i samopovredjivanje, posebno autisti nih osoba, i obezbijediti tehni ka sredstva koja se u tu namjenu koriste u razvijenijim zemljama.
- Ø Opremiti jednu prostoriju za izolaciju, iji su zidovi obloženi tapaciranim sundjerom, gdje bi se šti enici smještali u slu aju nemira.

5. Sadržaji i organizacija rada sa šti enicima

Prema standardima CPT-a, "tretman lica sa mentalnim nedostacima bi trebao uklju iti široku lepezu terapeutskih, rehabilitacionih i rekreativnih aktivnosti, kao što je pristup odgovaraju im ljekovima i medicinskoj njezi, radnoj terapiji, grupnoj terapiji, individualnoj psihoterapiji, umjetnosti, drami, muzici i sportovima. Šti enici bi trebali imati redovni pristup prikladno opremljenim prostorijama za rekreaciju i mogu nost za svakodnevnu vježbu na otvorenom; takodje je poželjno ponuditi im obrazovanje i prikladni posao, iji cilj je priprema šti enika za nezavisni ili barem autonomniji život" (ta ka 122).

Osoblje smatra da roditelji veoma esto prave grešku kada u potpunosti preuzimaju brigu o zadovoljenju potreba djece sa smetnjama u razvoju, pa se dešava da ve odrasli šti enici koji su boravili u porodicama, i onda kada za to imaju predispozicije, nisu u stanju da obavljaju rutinske radnje poput obla enja, održavanja li ne higijene i sl. Zbog tog propusta je jako teško neke od odraslih šti enika, koji sada borave u Zavodu, osposobiti za samostalan život.

5.1. Sadržaji i organizacija rada sa odraslim šti enicima

Programom rada Zavoda za 2011. godinu previdjeno je radno-okupaciono angažovanje korisnika. U pismenom odgovoru na naša pitanja od 21.10.2011. direktor je naveo da su "formirane radne i okupacione grupe i grupe na radnom sposobljavanju". Tokom naših pet posjeta nijesmo naišli na primjere radno-okupacionog angažovanja šti enika, ako izuzmemos rad u kuhinji, posao portira i pomo u njezi drugih šti enika (što osoblje tako e smatra radnom terapijom). Prilikom naših posjeta, ve ina šti enika je sjedjela na klupama u dvorištu.

U razgovoru sa osobljem smo saznali da se sadržaj rada sa odraslim šti enicima Zavoda svodi na aktivnosti u skladu sa njihovim preostalim sposobnostima. To se odnosi na održavanje higijenskih navika i navika samoposluživanja. Primijetili smo da su osobe sa poreme ajima motorike lišene bilo kakvih dnevnih aktivnosti, potpuno vezane za krevet, naj eš e i bez mogu nosti izlaska u dvorište. I za ove osobe je potrebno obezbijediti dnevne aktivnosti i mogu nost boravka na otvorenom.

Radna terapija, po rije ima osoblja, traje po 3 sata dnevno, dok su šti enici pod njihovim stalnim nadzorom. Radnih terapeuta ima etiri i prema mišljenju direktora to je dovoljan broj, imaju i u vidu broj šti enika. U okruženju, primjera radi, u Srbiji, važe standardi da "za organizovanje i realizovanje usluga socijalnog rada, ustanova treba da ima jednog radnog terapeuta na 100 korisnika u ustanovi za duševno oboljela lica, odnosno jednog

radnog terapeuta na 150 korisnika umjereni i teže ometenih u mentalnom razvoju⁴⁰. Radnu terapiju je trenutno moguće sprovoditi sa 16 štetičnika i 13 štetičnicama. Ista se svodi na: održavanje zelene površine, održavanje vo njaka koji se nalazi u okviru Zavoda, angažovanje u kuhinji ili održavanju higijene prostorija. Iz razgovora sa štetičnicama smo saznali da je rad u kuhinji za njih veoma naporan. Od jednog roditelja štetičnika smo saznali da je štetičnik u po etku bio zainteresovan za rad na održavanju vo njaka, ali da je nakon mjesec dana za to izgubio interesovanje, te da posle nije više imao radnu terapiju. Postavlja se pitanje koliko su postojeće radne terapije efikasne i da li daju željene rezultate u radu sa štetičnicama. Potrebno je uvesti radne terapije u skladu sa afinitetima i mogućnostima štetičnika.

Okupaciona terapija, prema navodima defektologa, obuhvata slaganje kockica i sjeckanje papira itd. Rad na okupaciono-radnom tretmanu prate timovi koje imaju: defektolozi, vaspita i, socijalni radnik, radni terapeuti, medicinske sestre i njegovateljice. Kao vid radno-okupacione terapije, planirano je postavljanje platenika, gdje će štetičnicama imati mogućnost da se bave uzgojem cvijeća. Kao jedna od opcija, koju je moguće realizovati, je uspostavljanje saradnje sa nekim preduzetnicima, koji bi otkupljivali finalne proizvode nastale u toku radno-okupacionog tretmana. Novac koji bi tom prilikom bio obezbijedjen, prema riječima direktora, trebalo bi uložiti u potreбni radni materijal ili u organizaciju izleta, kako bi se pozitivno uticalo na motivaciju štetičnika.

U vrijeme posjete CPT-a, 2008. godine "postojao je gotovo potpuni nedostatak radnih, obrazovnih i rekreativnih aktivnosti. Samo je nekih 20-ak štetičnika bilo uključeno u takve aktivnosti" (ta ka 121). Od tog perioda do danas, po ovom pitanju uradjeno je jako malo. Smatramo da situacija ni sada nije zadovoljavajuća i da su ove aktivnosti i dalje uglavnom na nivou improvizacije. Pri osmišljavanju ovih programa nedostaje odgovarajuća podrška ostalih institucija i stručnih kadrova Zavodu.

Mogućnost štetičnika da ostvare komunikaciju sa ljudima van Zavoda su veoma ograničene. Povremeno se organizuju kulturno-zabavne aktivnosti za ograničene štetičnike koji imaju odgovarajuće sposobnosti. To su posjete događajima u gradu i određenim manifestacijama. U okviru rekreativnih aktivnosti u saradnji sa Dječjom domom "Mladost", u periodu od 10.06. do 18.06. ove 2011. godine organizovano je ljetovanje u Bijeloj za petoro djece i sedmoro odraslih štetičnika.⁴¹ Ostali štetičnici nisu uključeni ni u kakve aktivnosti, iako je to preporuka od strane CPT-a⁴² i Zaštitnika ljudskih prava⁴³.

⁴⁰ Pravilnik o bližim uslovima za po etak rada i obavljanje delatnosti i normativima i standardima za obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite za smještaj odraslih lica ometenih u mentalnom razvoju, duševno bolelih i invalidnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 88/93 i 53/2005)

⁴¹ U Sloveniji, na primjer, u Centru za osposobljavanje, rad i zaštitu Dolfke Boštjan i Dragi (Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjan i Dragi, www.center-db.si/) sprovode nekoliko aktivnosti kao što su jahanje, briga o životinjama, plivanje, izleti, kampovanje, obuka za rad na računaru, kulturno – umjetničke aktivnosti i sl.

⁴² Stav 122. CPT preporučuje da crnogorske vlasti ulože napore kako bi osigurale sprovođenje individualnog tretmana i planova za rehabilitaciju uključujući iivanjem svih štetičnika u aktivnosti prilagođene njihovim potrebama. Postizanje tog cilja je zahtijevati angažovanje većeg broja kvalifikovanog osoblja

Prema standardima CPT-a potrebno je u okviru rekreativnih aktivnosti šti enicima obezbijediti vježbe na otvorenom.⁴⁴ Nadalje, neophodno je uklju iti fizikalnu terapiju, koja je izuzetno važan segment kao medicinske terapije, tako i psihosocijalne.

Individualni planovi zaštite i tretmana za odrasla lica ne postoje, a direktor nas je obavijestio⁴⁵ da će biti uradjeni nakon procjene korisnika od strane Komisije za procjenu formirane od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Mišljenja smo da se vrlo malo ulaže u unapredjenje osposobljavanja šti enika, u njihov tretman i osamostaljivanje. Naravno, problem nedostatka stru nog osoblja odražava se na kvalitet rada sa šti enicima. Sve gore navedeno ukazuje na to da je ve ina odraslih šti enika uskra ena za vaspitno-obrazovni tretman i da se ne ulaže dovoljno kako bi postigli maksimum svog razvoja. Sistem socijalne podrške nije na adekvatnom nivou. Stoga šti enici dugo borave u ovoj ustanovi. Na osnovu nama dostupnih informacija zaklju ujemo da je kvalitet sadržaja aktivnosti šti enika nezadovoljavaju i, i da je ve ina stvari koje se ti u ove teme ostala na teorijskom nivou. Naše mišljenje dijele i tri roditelja šti enika koji tvrde da nema ve ih promjena kada su u pitanju aktivnosti koje se ti u rehabilitacije i radno-okupacione terapije. Oni smatraju da skoro da uopšte nema ovih aktivnosti.

U cilju socijalizacije lica sa intelektualnim invaliditetom više pažnje treba poklanjati slobodnim aktivnostima, obogatiti sadržaje razli itim sportsko-rekreativnim i kulturno-umjetni kim sadržajima.Šti enicima treba pružiti mogu nost da odlu uju o programu i rasporedu aktivnosti, o uredjenju prostorija u kojima borave, kao i eksterijera ustanove.

5.2. Sadržaji i organizacija rada sa djecom

UN Konvencija o pravima djeteta⁴⁶ lan 23. stav 1. propisuje da "Države-potpisnice priznaju da mentalno ili fizi ki onesposobljeno dijete treba da uživa pun i pristojan život, u uslovima koji obezbje uju dostojanstvo, podst i samopouzdanje i olakšavaju aktivno dje ije u eš e u zajednici." Ista Konvencija lanom 23. stav 1. propisuje "Države ugovornice priznaju da dijete sa fizi kim ili mentalnim smetnjama u razvoju treba da uživa pun i kvalitetan život, u uslovima koji obezbedjuju dostojanstvo, unapreduju samopouzdanje i olakšavaju njegovo aktivno u eš e u zajednici.", i stav 2. "Države ugovornice priznaju pravo deteta sa smetnjama u razvoju na posebnu brigu i ohrabriva e i obezbjedjivati, prema raspoloživim sredstvima, djetetu koje ispunjava uslove i onima odgovornim za brigu o njemu,

⁴³ Da preduzmu sve neophodne mjere za izradu individualnih programa rada za sve odrasle korisnike Zavoda "Komanski most" i njihovo uklju ivanje u radno-okupacione terapije

⁴⁴ Stav122. CPT preporu uje da se preduzmu koraci kako bi se svim šti enicima ponudilo, ukoliko im zdravlje to dopušta, vježbe na otvorenom od barem sat vremena dnevno u razumno prostranom ambijentu, koji bi takone trebalo imati sklonište od ružnog vremena.

⁴⁵ Pismeni odgovor direktora Vaselja Dušaja na pitanja Akcije za ljudska prava od 21.10.2011.

⁴⁶ UN Konvencija o pravima djeteta

http://www.unicef.rs/files/publikacije/1%20Konvencija_o_pravima_djeteta_sa_fakultativnim_protokolima.pdf

pružanje pomo i koja se zahtijeva i koja je primjerena stanju deteta i mogu nostima roditelja ili drugih koji o djetetu brinu."

Troje djece, koja su smještena u Zavodu, uklju eno je u obrazovne programe Centra "1 Jun"⁴⁷, a dvoje pohadja „Zavod za profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine“⁴⁸. Evropski standard je inkluzija u sisteme obrazovanja na najnižem nivou tj.u vrti e, a potom uklju ivanje djece sa smetnjama u razvoju u obrazovni sistem, pri emu bi se u školama formiralo odjeljenje sa specijalizovanim kadrom. Prema rije ima direktora, u Zavodu su za svako dijete ura eni individualni planovi zaštite i tretmana koji su izradjeni u saradnji sa Centrom za socijalni rad. Njihova revizija se, prema navodima direktora, vrši dva puta godišnje. Zbog problema sa pažnjom as vaspitno-obrazovnog rada ne prelazi 30 minuta. U radu sa djecom se koristi metoda intenzivne interakcije. Stru ni konsultant UNICEFa je obu io dvije vaspita ice za primjenu ove metode, a one sada svoje znanje prenose na njegovateljice za djecu. Ova metoda se sprovodi na na in što pažljivim slušanjem i posmatranjem djece, vaspita ica pokušava da komunicira sa djetetom na nivou koji ono razumije. Pomenuta metoda se sprovodi ve dvije godine, a po rije ima osoblja uo ljudi je odredjeni napredak kod djece sa kojom se radilo na ovaj na in. Sa onom djecom sa kojom nije mogu e sprovoditi vaspitno-obrazovne programe, sprovodi se okupaciona terapija.

Ipak, injenica da smo tokom svih pet posjeta naišli na nedovoljan broj osoblja koje radi sa djecom (prilikom tri posjete zatekli smo samo 1 njegovateljicu, a samo jednom i njegovateljicu i vaspita icu), koje nije bilo u mogu nosti da zadovolji ak ni potrebe palijativne njege djece, navodi nas na zaklju ak da se ni programi za djecu ne sprovode na na in koji zaista može da obezbijedi njihov odgovaraju i razvoj.

5.3. Preporuke

- Ø Unaprijediti postoje e i uvesti dodatne radne, obrazovne i rekreativne aktivnosti za šti enike. Kreirati sadržaje i aktivnosti za sve šti enike, uklju uju i i lica sa dubokom mentalnom retardacijom, kao i ona sa poreme ajem motorike.
- Ø U cilju socijalizacije lica sa intelektualnim invaliditetom više pažnje treba poklanjati slobodnim aktivnostima, obogatiti sadržaje razli itim sportsko-rekreativnim i kulturno-umjetni kim sadržajima i van Zavoda.
- Ø Obezbijediti stru nu podršku i drugih institucija, naro ito obrazovnih,kako napor Zavoda na osmišljavanju i sprovodenju radnih, obrazovnih i rekreativnih aktivnosti ne bi bili izolovani.
- Ø Šti enicima pružiti mogu nost da odlu uju o onome što se ti e njih samih, poput programa i rasporeda aktivnosti, uredjenja prostorija u kojima borave, kao i eksterijera ustanove.
- Ø Opremiti radionice za okupacionu terapiju šti enika.

⁴⁷ Ustanova socijalne i dje je zaštite za obrazovanje i osposobljavanje djece ometene u razvoju

⁴⁸ Ustanova socijalne I dje je zaštite za profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine

- Ø Podsticati osoblje da primjenjuje što više programa i aktivnosti u radu sa štenciima, kako bi se povećao nivo funkcionalnosti štencika.
- Ø Uvesti nove terapijske metode po uzoru na razvijenije zemlje (npr. senzornu sobu u kojoj se terapija sprovodi izolovano od spoljnih uticaja svjetlosti i zvuka, a cilj je da, posebno kod djece, stimuliše ulaz. ⁴⁹ Metoda pomaže pravilnom razvoju doživljaja spoljašnjeg svijeta, kontroliše agresiju, uvodi dijete u relaksaciju.)
- Ø Obezbijediti boravak na moru, ili povremene izlete van Zavoda za sve štence/ce ije psihofizičke sposobnosti to dozvoljavaju i njihovu interakciju sa lokalnom zajednicom.
- Ø Raditi na angažovanju volontera koji bi asistirali osoblju prilikom predloženih aktivnosti. Podsta i vaspitne i obrazovne ustanove, nevladine organizacije, i druge organizacije građanskog društva, kao i potencijalne donatore aktivnosti na saradnju sa Zavodom i štencima.

⁴⁹ Više o ovaj i drugim metodama na http://www.inkluzija.gov.rs/?page_id=4010

6. Zdravstvena zaštita

JU Zavod "Komanski most" u najvećem broju zbrinjava osobe sa „mentalnom retardacijom“.⁵⁰ Najzastupljeniji su teški i umjereni intelektualni invaliditet retardacije. Mali broj šteta enika ima laku mentalnu retardaciju. Zdravstvena zaštita šteta enika je regulisana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Crne Gore⁵¹, preciznije lanom 78. ovog zakona, koji glasi "Ustanove socijalne i djele zaštite, ustanove za izvršenje krivi nih sankcija i druge ustanove namijenjene za smještaj odre enih lica, državni organi sa specifičnim potrebama u oblasti zdravstvene zaštite i privredna društva, za lica smještena, odnosno zaposlena u njima, mogu organizovati, odnosno obavljati zdravstvenu djelatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom za odgovaraju u zdravstvenu ustanovu." Ministarstvo zdravlja propisuje uslove za osnivanje ambulante. Međutim, ti uslovi još nijesu propisani tako da ambulanta Zavoda nije registrovana.

Neophodno je da Ministarstvo zdravlja propiše ove uslove u što kraćem roku kako bi se obavila registracija ambulante, koja bi značila i novu sistematizaciju kadra i procjenu realnih potreba Zavoda po pitanju zdravstvene zaštite.

Svi šteta enici Zavoda, bez obzira da li su državljanini Crne Gore ili nijesu, imaju pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu, kao i ostala prava iz domena zdravstvene zaštite. Ipak, većina šteta enika su državljanini Crne Gore i nalaze se u redovnom sistemu zdravstvene zaštite. 7 korisnika iz nadležnosti Centra za socijalni rad (CZSR) Podgorica ne posjeduju zdravstvenu knjižicu. Iako u pismenom odgovoru Zavoda⁵² stoji da je CZSR Podgorica pokrenuo aktivnosti u cilju regulisanja zdravstvene zaštite ovih korisnika, medicinsko osoblje Zavoda nam je reklo da taj postupak traje odavno, a da je razlog tome neažurnost nadležnog CZSR. Posledice te neažurnosti smo i sami uočili tokom posjeta. Naime, za jednu od šteta enica ljekar specijalista je još 30.03.2011. izdao Predlog za nabavku ortopedskog pomagala (vrste Shnatz-ove kragne), ali ga nije bilo moguće nabaviti zbog nedostatka zdravstvene knjižice.

⁵⁰ "Mentalna retardacija" prema medjunarodnoj klasifikaciji bolesti MKB može biti laka, umjereni, teska i duboka mentalna retardacija:

Laka mentalna retardacija-koeficijent inteligencije je između 50 i 69. Umni uzrast odgovara umnom uzrastu djeteta od 9-12 godina.

Umjereni mentalna retardacija-koeficijent inteligencije se kreće od 35-49. Njihov mentalni uzrast odgovara normalnom djetetu od 6-9 godina. Često su udruženi i drugi psihički poremećaji, kao i znaci oštećenja centralnog nervnog sistema (pareza, paraliza, epilepsija...). Kod jednog broja se nalazi i djeciji autizam i drugi pervazivni poremećaji.

Teška mentalna retardacija-koeficijent inteligencije je obično u opsegu od 20-34, što odgovara uzrastu djeteta od 3-6 godina. Ležije centralnog nervnog sistema su jako često zastupljene kao i epilepsija

Duboka mentalna retardacija-IQ je ispod 20. Uglavnom su inkontinentni, nepokretni, sposobni najčešće za najrudimentirane forme neverbalne komunikacije. Pridružena su neurološka i druga tjelesna oštećenja, kao i epilepsija, ostecenja vida i sluha. Kod onih koji su pokretni veoma je zastupljen atipični autizam.

⁵¹ Zakon o zdravstvenoj zaštiti Crne Gore, "Službeni list", br. 39/2004.

⁵² Pismeni odgovor direktora Vaselja Dušaja na pitanja Akcije za ljudska prava od 21.10.2011.

Tako je u vrijeme naše posjete pomenuta šti enica imala ozbljnih problema sa vratom, zbog kojih je trpjela bol i jedva gutala, a oko vrata joj je bila improvizovana „kragna“. Nedopustivo je da ni 9 mjeseci od kada je ljekar propisao ovo pomagalo, ono nije obezbije eno. Ovo jasno ukazuje i na problem sa CZSR Podgorica koji u pomenutom periodu nije obezbijedio zdravstvenu knjižicu.

CPT uvijek insistira na jednakosti u sistemu njege ("equivalence of care")⁵³, s obzirom da šti enici Zavoda moraju imati sve ono što imaju i svi ostali osiguranici u osnovnom paketu usluga zdravstvene zaštite. Naime, šti enike treba uklju iti, u obavezne skrining testove⁵⁴ za sada obavezne mamografije i skrining karcinoma grli a materice. Neophodno je da, Ministarstvo zdravlja sa ini protokol kojim bi se korisnicima sa intelektualnim invaliditetom omogu io isti nivo zdravstvene zaštite, kao i za sve ostale gradjane.

Prema navodima direktora, srednji medicinski kadar je prisutan tokom 24 asa dnevno, a ini ga 11 medicinskih sestara. Ustanova nema ljekara zaposlenog u stalnom radnom odnosu, ve su angažovana 3 eksterna ljekara konsultanta - izabrani doktor, specijalista medicine rada, specijalista neuropsihijatar i doktor stomatologije koji ustanovu obilaze najmanje jedanput sedmi no, a po potrebi eš e. Medjutim, još tokom naše prve posjete nam je re eno da su u toku pregovori oko angažovanja ginekologa, a do naše pete posjete u oktobru još niko nije angažovan. Iz razgovora sa zaposlenima i roditeljima šti enika smo saznali da je stomatolog dostupan samo za hitne slu ajeve, ali da je naj eš e na bolovanju, pa je ova vrsta zdravstvene zaštite gotovo nedostupna. Neophodno je u što kra em roku obezbijediti da stomatolog bude dostupan najmanje jednom sedmi no i pored intervencija kod akutnih problema, obavlja i redovne preventivne preglede šti enika.

Jedan od klju nih problema vezanih za zdravstvenu zaštitu šti enika Zavoda je pitanje finansiranja zdravstvene zaštite, nedoumica da li je to nadležnost Ministarstva zdravlja ili Ministarstva rada i socijalnog staranja. Unazad osam mjeseci Fond za zdravstveno osiguranje je Zavodu dodjeljivao dodatna sredstva za troškove zdravstvene zaštite. Od Nove godine (2011), troškovi za zdravstvenu zaštitu se pokrivaju iz budžeta samog Zavoda⁵⁵, koji je *prili no skroman* i iznosi 230 eura po šti eniku.

Neuropsihijatar obilazi ustanovu jedanput nedjeljno. Upotreba psihotropnih ljekova⁵⁶ je velika, s obzirom na patologiju šti eni ke populacije. Snadbijevanje ljekovima je na zadovoljavaju em nivou. Nakon što specijalisti medicine izdaju recepte, glavna medicinska sestra je zadužena za nabavku. Troškovi za ljekove ne padaju na teret Zavoda, ve se preko recepata podižu u apotekama. Prema rije ima dr Grbovi a, ljekovi koji se daju su sa liste Fonda za zdravstveno osiguranje (FZZO), nabavljaju se preko javnog tendera i isti su kao

⁵³ CPT standardi, strana 27.

⁵⁴ Izn 34, st. 6,7 i 8 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, "Službeni list RCG", br. 39/2004 od 9.6.2004. godine.

⁵⁵ Opširnije o na inu finansiranja i sticanja sredstava za rad Zavoda – Odluka o organizovanju Javne ustanove za smještaj lica sa posebnim potrebama ("Službeni list RCG", broj 11/06, lan 29).

⁵⁶ Ljekovi koji sadrže supstance koje deluju primarno na centralni nervni sistem i mijenjaju moždane funkcije, zbog ega se mijenja percepcija, raspoloženje, svijest i ponašanje.

lijekovi dostupni opstoj populaciji. Ljekove koji nijesu na listi ljekova FZZO i sva pomo na ljekovita sredstva snosi Zavod, što u zna ajnoj mjeri dodatno optere uje njegov budžet.

Procjena stu nog konsultanta našeg tima je da je sam nivo somatske njege na zadovoljavaju em nivou. Svi šti enici imaju svoje individualne medicinske dosijee koji se vode u papirnoj i elektronskoj formi, na isti na in na koji se vode u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za sve gradjane Crne Gore. Svi šti enici se tokom prijema u ustanovu podvrgavaju detaljnem sistematskom pregledu. Upu ivanje na specijalisti ke preglede ne predstavlja problem, jer interna kompjuterska baza omogu ava pisanje uputa. *U praksi ovakav sistem funkcioniše, ali nije sistemski riješen, pa bi trebalo obezbijediti povezivanje interne zavodske baze sa bazom javnog zdravstva*, kao i odgovaraju e protokole koji e obezbijediti kontinuitet zdravstvene zaštite, nezavisno od toga ko je ordiniraju i doktor. S obzirom da trenutno sistem zdravstvene zaštite u Zavodu po iva na zalaganju pojedinca, dr Grbovi a, koji pored ovog posla, obavlja i posao izabranog ljekara u Domu zdravlja Blok 5, a odnedavno i posao pomo nika ministra zdravlja, postoje realni razlozi za zabrinutost u pogledu njegovih daljih mogu nosti da posveti vrijeme njezi šti enika u Zavodu.

Naj eš i zdravstveni problemi medju šti enicima, su esto bolesti lokomotornog aparata i centralnog nervnog sistema, kao što su hipertenzija, dijabetes, gojaznost i hipotireoza. U Zavodu se trenutno nalaze 2-3 lica koja boluju od shizofrenije. Njih lije i psihijatar konsultant dr Zorica Barac-Otasevic, zaposlena u KC. Ona ordinira terapiju koja se onda pakuje u individualne dozere, te ne bi trebalo, da se dešava da medicinske sestre daju terapiju samoinicijativno, iako smo iz neformalnih izvora dobili informaciju da se u praksi to dešava. Slu ajeva samoubistava, prema rije ima dr. Grbovi a nema, a pokušaji samopovredjivanja koji bi imali ozbiljne posledice su rijetki.

Šti enice koje su u reproduktivnom periodu zašti ene su kontracepcijom u vidu aplikovane spirale.⁵⁷

U toku posjete smo primijetili da je položaj tijela jednog broja nepokretnih pacijentkinja takav da izgleda da su u stanju konstantnog bola. Bilo bi neophodno obezbijediti odgovaraju u vrstu fizikalne terapije za ovakve slu ajeve, kako bi se donekle olakšalo njihovo izuzetno teško fizi ko stanje.

U vrijeme naše prve posjete, medicinsko osoblje nam je reklo da imaju, dvije šti enice oboljele od karcinoma, od kojih je jedna u medjuvremenu preminula. Prema tvrdnjama medicinskog osoblja ovim pacijentima se ne daje nikakva posebna terapija za ovu vrstu bolesti. I prema navodima dr. Grbovica, ni pacijentkinji oboljeloj od tumora kože (melanoma), po preporuci onkologa iz KBC trenutno se ne indikuje nikakva terapija. Generalno, po tvrdnjama dr. Grbovi a, kad se dijagnosticira karcinom, tretira se kako

⁵⁷ Izvještaj CPT, stav 123: „Tokom posjete, osoblje je obavijestilo delegaciju da su neki šti enici imali seksualne odnose. Pristup Uprave u tom smislu bio je da se osigura da ve ina seksualno aktivnih šti enica dobije intrauterini uložak. U vezi sa trudno om, politika je bila da se izvrši abortus nakon što konzilijum ginekologa procijeni svaki pojedini slu aj. Psihijatar je takođe bio konsultovan, ali iz prikupljenih informacija inilo se da uvari šti enika nisu bili uklju eni u taj proces. U pogledu brojnih eti kih i pravnih pitanja (izmedju ostalih, pitanja kapaciteta šti enika da izraze pristanak na seksualne odnose i na eventualne abortuse), CPT bi pozdravio komentare crnogorskih vlasti u vezi gorepomenute teme.”

predlože ordiniraju i doktori iz KBC-a. Ipak, u praksi se ponekad dešava da se šti enici pošalju na pregled u KBC, ali se pregled ne obavi uopšte ili se obavi djelimično, jer pacijenti nisu sposobni da poslušaju verbalne instrukcije doktora, pa doktor napiše izvjestaj "pacijent ne saradjuje". Uprkos ovim poteškoćama, država je dužna da obezbijedi odgovaranje i medicinski kadar koji će znati da se ophodi prema ovoj populaciji, pa je neophodna specijalizovana obuka medicinskog osoblja. Jedan od načina da se to obezbijedi pomenut je na strani 14 ovog izvještaja.

Što se tiče brige o zdravlju šti enika, razgovori sa roditeljima su potvrdili naša zapažanja. Naime, naveli su da zaposleni reaguju samo u akutnim stanjima, konkretno-nema redovnih stomatoloških pregleda, već se šti enik/ca vodi kod stomatologa samo u slučaju da ima jaku Zubobolju. Jedan od roditelja nam je rekao da je jedan šti enik preminuo od posledica dijabetesa, ime se nameće pitanje nivoa zdravstvene zaštite koja se pruža šti enicima u ovoj ustanovi. Takodje, primjedba koja nam je iznesena od strane jednog od roditelja odnosila se na medicinsku terapiju koju šti enici primaju. Naime, sumnje se tiče u toga da medicinske sestre kombinuju ljekove i količine propisanih ljekova daju šti enicima po sopstvenom nahodjenju, a ne po upustvu ljekara.

Sama patologija šti enika zahtjeva svakodnevno prisustvo doktora, te bi u slučaju da MZ legalizuje ambulantu trebalo uposlitи doktora sa punim radnim vremenom. Takodje, ambulanta bi se trebala adekvatnije opremiti te bi se već i broj neophodnih analiza mogao sprovoditi u samoj ustanovi. Šti enici bi „bolje saraivali“ tokom nekih pregleda ukoliko se nalaze u familijarnom okruženju svog „doma“ i u prisustvu zavodskog ljekara (ukoliko bi imali stalno zaposlenog) tokom pregleda koji bi imao znanja i senzibiliteta da svakom od šti enika pridje na način prilagodjen svakom šti eniku ponaosob.

Sva lica koja umru u ustanovi zatvorenog tipa bi trebalo da budu obdukovana i razlog smrti jasan, ukoliko nisu bolovali od terminalne bolesti. CPT preporučuje vlastima da izrade precizan protokol za slučajeve neoekivane smrti u domovima socijalne zaštite⁵⁸. Prema mišljenju CPT, obdukciju treba sprovoditi u svim područjima gdje pacijent umre u bolnici, osim ako je prije smrti postojala jasna dijagnoza fatalne bolesti⁵⁹.

To u Crnoj Gori nije slučaj. Ovu oblast reguliše Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji definiše mrtvozornika⁶⁰. Ministarstvo zdravlja upravo radi pravilnik koji će propisati rad

⁵⁸ Izvještaj CPT sa inženjerom nakon posjete Bosni i Hercegovini 2007. godine (tačka 127).

⁵⁹ Izvještaj CPT sa inženjerom nakon posjete Turskoj 2006. godine, tačka 35.

⁶⁰ Član 128 Zakona o zdravstvenoj zaštiti:

Kao posebna mjera utvrđivanja uzroka smrti umrlih lica vrši se obdukcija.

Obdukciji obavezno podliježe leš:

- 1) lica umrlog u zdravstvenoj ustanovi, ako nije utvrđen tavan uzrok smrti;
- 2) na zahtjev doktora medicine koji je liječio umrlo lice;
- 3) lica donešenog u zdravstvenu ustanovu, iako je uzrok smrti nepoznat;
- 4) na zahtjev doktora medicine odredenog za utvrđivanje uzroka smrti;
- 5) na zahtjev lana porodice umrlog lica;
- 6) ako to zahtjeva istražni organ zato što postoji sumnja da je smrt nastupila izvršenjem krivičnog djela ili u vezi sa izvršenjem krivičnog djela;

mrtvozornika, postupak utvrivanja smrti, traženje obdukcije, potrebne obrasce. Ovakav pravilnik je potrebno donijeti u što kraju em roku.

6.1.Preporuke

- Ø U što kraju em roku podi i nivo stomatološke zaštite i uvesti redovne sistematske preglede.Ustanova da zaposli doktora opšte medicine sa punim radnim vremenom, ili kao minimum eksternog sa značajno povećanim brojem sati koje provodi u ustanovi u odnosu na dosadašnju situaciju.
- Ø Ubrzati proces pregovora i u što kraju em roku angažovati još jednog eksternog stručnjaka – ginekologa Obezbijediti sredstva kojima bi Zavod pokriva troškove za nabavku lijekova koji nisu na listi FZZ
- Ø Obezbijediti povezivanje interne zavodske medicinske baze podataka u kojoj se vode medicinski dosjedi pacijenata sa bazom javnog zdravstva i odgovarajuće protokole koji će omogućiti kontinuitet njihove zdravstvene zaštite bez obzira na kadrovska rješenja.
- Ø Obezbijediti odgovarajuće terapiju za štete enice oboljele od karcinoma. Zdravstvena zaštita mora biti i preventivnog karaktera. Uključiti štete enike u obavezne skrininge testove koji se sada nalaze u osnovnom paketu usluga primarne zdravstvene zaštite.
- Ø Potrebno je zakonski definisati obavezu da se za lica koja umru u Zavodu vrši obdukcija u skladu sa čl. 128 Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Neophodno je da Ministarstvo zdravlja doneše pravilnik koji će propisati rad mrtvozornika.
- Ø Ministarstvo zdravlja da doneše odgovarajuće propise i obezbijedi registraciju ambulante u Zavodu u skladu sa čl. 178 Zakona o zdravstvenoj zaštiti koja bi značila i novu sistematizaciju kadra i njeno opremanje u skladu sa propisima.

7. Kontakti sa porodicom i zajednicom

Politika Zavoda je takva da se kontakti sa spoljnjim svijetom ne ograničavaju. Roditelji i staratelji, osim što mogu posjetivati štete enike bez najave i ograničenja, imaju pravo da učestvuju u svim aktivnostima koje se odnose na štete enike, a sprovode se u Zavodu. Međutim, ova prava se gotovo uopšte ne koriste. Nažalost, prema riječima defektologa i direktora, veoma mali broj roditelja (rodbine) održava kontakt sa štete enicima, svega oko 15%. Prema preporukama Zaštitnika ljudskih prava i sloboda⁶¹ Zavod je preduzeo odredjene mjeru koje se odnose na animiranje porodice radi uspostavljanja i održavanja kontakta. Prema navodima direktora, Ustanova pokriva dio troškova prevoza za roditelje štete enika koji se nalaze u teškom materijalnom položaju. Ovaj potez Uprave zaslužuje pohvale, ali rezultati i

7) kada je to od posebnog značaja za zaštitu zdravlja građana ili kada to nalaže epidemiološki i sanitarni razlozi;

8) ako smrt nastupi tokom dijagnostike koga ili terapijskog zahvata;

9) ako smrt nastupi u roku od 24 sata od prijema lica u zdravstvenu ustanovu;

10) ako je na licu vršeno kliničko ispitivanje lijeka ili medicinskog proizvoda, odnosno drugog naučnog ispitivanje.

⁶¹ Da preduzmu sve neophodne mjeru za animiranje roditelja - staratelja i porodica, u cilju održavaju redovnih kontakta sa štete enicima i aktivnog učešća u procesu liječenja i rehabilitacije

dalje izostaju, pa je potrebno uložiti dodatne napore na uključivanju roditelja. Potrebno je da obezbijediti da osoblje radi sa roditeljima i organizovati intenzivniju saradnju sa centrima za socijalni rad, kako bi se i oni uključili ili prilikom preduzimanja mjera za aktivnije učešće roditelja.

Kada je u pitanju donošenje odluka vezanih za život šteta enika, jedan roditelj je istakao da ima roditelja koji su zainteresovani za poboljšanje saradnje sa Upravom i zaposlenima. On se obraća i Ministarstvu rada i socijalnog staranja sa zahtjevom za razmatranje mogunosti da u Upravnem odboru Zavoda budu i predstavnici roditelja šteta enika. Do momenta završetka ovog izvještaja nije bilo odgovora na pomenuti zahtjev.

U svom izvještaju o posjeti Zavodu 2008. godine, CPT je pozvao crnogorske vlasti „da uđu u napore ka podsticanju kontakata šteta enika sa spoljnim svijetom (npr. pozivajući posjetioce dobrovoljce, NVO-e itd.).“ Što se tiče kontaktova sa drugim institucijama i civilnim društvom, Zavod pokazuje napredak u odnosu na raniji period. Urađen je web sajt Zavoda, čime je učinjen korak naprijed da rad Zavoda postane transparentniji.

Ipak, stoji se utisak da su ostale institucije nedovoljno uključene u rad Zavoda, te da ne obezbjeđuju odgovarajuću stručnu podršku. Saradnju sa drugim državnim institucijama, posebno onim koje se bave obrazovanjem, zapošljavanjem i brigom o osobama sa mentalnim invaliditetom kao i organizacijama civilnog društva treba unaprijediti. Izuzetno je važno podići nivo saradnje sa lokalnim samoupravama i centrima za socijalni rad, kako bi se razvio servis podrške osobama sa intelektualnim invaliditetom na lokalnom nivou.

Saradnja Zavoda sa resornim ministarstvima postoji i jednom mjesecu sa organizuje sastanak sa predstavnicima Ministarstva rada i socijalnog staranja. CPT je 2008. godine preporučio osnivanje nezavisnog tijela odgovornog za inspekciju njegove štete enika "koje bi bilo posebno ovlašteno da privatno razgovara sa šteta enicima, i da vlastima daje neophodne preporuke u vezi sa načinima unaprjeđenja njegove i uslova koji se pružaju šteta enicima".⁶² Konkretno nezavisno tijelo nije osnovano, ali Ombudsman, UNICEF i neke NVO imaju mogunost posjete u cilju praćenja rada Ustanove.

Sa Medicinskim fakultetom i Fakultetom političkih nauka (smjer socijalna politika i socijalni rad) uspostavljena je saradnja i planirane su dve asovne posjete studenata, sa ciljem njihovog upoznavanja sa funkcionisanjem Zavoda.⁶³ Međutim, saradnja se ne odvija po planu, pa i posjete studenata izostaju. Potrebno je studente podstićati na volonterski rad, a to se može postići i u saradnji sa predmetnim profesorima. Takođe, potrebno je osmisliti programe kojima bi se studenti motivisali za rad sa ovom kategorijom stanovništva i nakon završenih studija postali profesionalni kadrovi Zavoda. Kao što je i ranije istaknuto, potrebno je

⁶² CPT poziva crnogorske vlasti da uvedu vrsti pravni osnov za redovne posjete Ustanovi Komanski Most od strane tijela koja su nezavisna od organa za socijalnu njegu.

⁶³ Primjera radi u Sloveniji je uspostavljena intenzivnija saradnja između centara za osobe sa mentalnim invaliditetom i medicinskih škola i fakulteta. Tako se obrazuje specijalizovani kadar za rad sa ovom populacijom. (Izvor: Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjan i , Draga <http://www.center-db.si/>)

unaprijediti saradnju i sa srednjom medicinskom školom i obezbijediti da se dio prakse redovno izvodi u Zavodu.

Kada je rije o drugim vidovima kontakata, direktor je istakao saradnju sa klubom "Budu nost" zahvaljuju i kojoj je 20-tak šti enika imalo priliku da odu na utakmicu, što je za njih predstavljalo veliko zadovoljstvo. Nažalost, ovo je izolovan primjer iz prakse Zavoda, interakcija šti enika i zajednice je veoma ograni ena. Aktivnosti kao što su izlazak u grad, odlazak na priredbe, koncerne i sportske manifestacije bi trebalo eš e organizovati, u saradnji sa drugim organizacijama i institucijama kao što je to slu aj u Sloveniji.⁶⁴

Veliku ulogu u postizanju što humanijeg odnosa društva prema osobama smještenim u Zavodu imaju i mediji. Jedna od preporuka Zaštitnika ljudskih prava upu ena Zavodu se odnosila i na ovo pitanje.⁶⁵ Neophodno bi bilo uspostaviti saradnju sa predstavnicima medija kako bi se podigla svijest građana o zna aju prisutnosti osoba sa intelektualnim invaliditetom u životu zajednice i promovisati na in pomo i i podrške osobama smještenim u Zavodu.

7.1. Preporuke

- Ø Osnovati nezavisno tijelo koje e pratiti rad ove ustanove i omogu iti u eš e roditelja šti enika u njegovom radu, kao i u Upravnem odboru Zavoda.
- Ø Uspostaviti saradnju sa razli itim organizacijama, kako bi se šti enicima omogu io sportsko-rekreativni i kulturno-zabavni sadržaj, npr. organizovali izleti, izlasci u grad, odlasci na priredbe, koncerne i sportske manifestacije.
- Ø Organizovati javnu kampanju i uz pomo medija mijenjati svijest društva o osobama s mentalnim invaliditetom.
- Ø Zavod uz pomo centara za socijalni rad i dalje treba da preduzima mjere da pospeši kontakt porodice sa šti enicima.
- Ø Poboljšati kvalitet saradnje Ministarstva rada i socijalnog staranja, centara za socijalni rad, lokalne zajednice, fakulteta i srednje medicinske škole sa Zavodom. Treba poboljšati saradnju i sa drugim državnim institucijama, posebno onim koje se bave obrazovanjem, zapošljavanjem i brigom o osobama sa mentalnim invaliditetom kao i organizacijama civilnog društva.
- Ø Preduzeti mjere za otvaranje savjetovališta, ambulanti za mentalno zdravlje i dnevnih centara, sa ciljem pomo i i podrške osobama sa mentalnim invaliditetom, kao i njihovim porodicama.

⁶⁴ Isto kao 63

⁶⁵ Da preduzmu neophodne aktivnosti informisanja šire javnosti u cilju eliminisanja predrasuda prema osobama sa problemima u mentalnom zdravlju;

8. Statusna pitanja i druga prava šti enika

Na osnovu lana 25 Zakona o socijalnoj i dje joj zaštiti (Sl. list RCG, br. 78/2005), pravo na smještaj u ustanovu (kao oblik socijalne zaštite) imaju i lica "sa tjelesnom, mentalnom i senzornom ometenoš u, kojem se uslijed stambenih ili zdravstvenih ili socijalnih ili porodi nih prilika ne može obezbijediti zaštita na drugi na in". U skladu s tim, Odlukom o organizovanju javne ustanove za smještaj lica sa posebnim potrebama (Sl. list RCG, br. 11/06) propisano je da je JU Zavod "Komanski most" javna ustanova za smještaj lica sa intelektualnim invaliditetom.

O zahtjevu za ostvarivanje prava na smještaj u ustanovu rješava u prvom stepenu nadležni centar za socijalni rad, a o žalbi protiv rješenja centra odlu uje Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Protiv rješenja Ministarstva rada i socijalnog staranja može se tužbom pokrenuti spor kod Upravnog suda Crne Gore.

Na osnovu l. 224 Porodi nog zakona, organ starateljstva je dužan da pokrene postupak stavljanja pod starateljstvo im sazna da neko lice zbog intelektualnog invaliditeta treba da se stavi pod starateljstvo. Pošto punoljetna lica mogu biti stavljena pod starateljstvo centra za socijalni rad ili nekog srodnika samo ako im je prethodno u vanparni nom sudskom postupku potpuno ili djelimi no oduzeta poslovna sposobnost zbog duševne bolesti, duševne zaostalosti ili drugih uzroka uslijed kojih ne može da se brine o svojim pravima i obavezama, centar za socijalni rad bi po službenoj dužnosti trebalo da pokre e ovaj sudski postupak, koji je po svojoj prirodi hitan. Nakon što lice bude u sudskom postupku lišeno poslovne sposobnosti (npr. zbog mentalne ometenosti) centar za socijalni rad e to lice na osnovu sudske odluke staviti pod starateljstvo (l. 236 Porodi nog zakona) i po potrebi, na inicijativu staraoca, ili po službenoj dužnosti ako je to u interesu lica lišenog poslovne sposobnosti pokrenuti postupak smještaja u ustanovu (koji opet vodi centar za socijalni rad) u skladu sa l. 100 Zakona o socijalnoj i dje joj zaštiti.

Me utim, s obzirom da nijedan crnogorski zakon izri ito ne zabranjuje da se u ustanovu smjesti i lice koje prethodno nije lišeno poslovne sposobnosti (odnosno nije u sudskom postupku ustanovljeno da je ometeno u intelektualnom razvoju) centri za socijalni rad su redovno, na osnovu medicinske dokumentacije, smještali lica u JU "Komanski most" bez prethodno sprovedenog sudskega postupka i bez stavljanja pod starateljstvo.⁶⁶ Tako se u ovoj ustanovi dugo vremena nalaze i punoljetna lica koja još uvijek nisu lišena poslovne sposobnosti odnosno nisu stavljena pod starateljstvo.⁶⁷ Situacija u kojoj se u ustanovi zatvorenog tipa drže ljudi i protivno njihovo volji, a bez sudske odluke, odnosno fakti ki bez mogu nosti da sud efikasno odlu i o zakonitosti njihovog boravka u toj ustanovi, predstavlja

⁶⁶ Pojašnjenje dobijeno od pravnice Centra za socijalni rad Podgorica

⁶⁷ Iako je u Programu rada JU Komanski most za 2011 godinuu navedeno da se u tu ustanovu primaju samo lica pod starateljstvom

kršenje njihovog ljudskog prava na slobodu, garantovanog me unarodnim ugovorima.⁶⁸ S druge strane, u situaciji kada oni nisu lišeni poslovne sposobnosti, niti im je ona ograni ena, dok se neko drugi stara o njihovoj imovini i drugim pravima i obavezama bez zakonskog ovlaš enja, predstavlja dalje kršenje prava na imovinu, privatnost, brak itd. Zbog toga je apsolutno neophodno da se bez daljeg odlaganja sprovedu postupci koji godinama nisu pokretani ili sprovedeni za eventualno lišavanje poslovne sposobnosti i stavljanje pod starateljstvo, a koji su, kako smo obaviješteni, sada u toku. Tako e, treba napomenuti da sada, u skladu sa *Programom rada Zavoda za 2011. godinu*,⁶⁹ u tu ustanovu mogu biti smještena samo lica koja su stavljeni pod starateljstvo.

Kada se radi o zaštiti ove kategorije djece, mjere zaštite centar za socijalni rad sprovodi u skladu sa Predlogom prvostepene komisije za usmjeravanje djece ometene u razvoju, koja radi na osnovu lana 16 *Pravilnika o kriterijumima za određivanje oblika i stepena nedostatka, smetnje, odnosno poreme aja djece i mladih sa posebnim potrebama i na inu uklju ivanja u obrazovne programe*. Navedena komisija je u nadležnosti Ministarstva prosvjete i nauke. Ministarstvo rada i socijalnog staranja kontinuirano, u okviru svoje nadležnosti, komunicira sa centrima za socijalni rad u pogledu primjene propisa, koji se odnose na zaštite navedene kategorije djece i odraslih. Takodje je sa injeno i centrima dostavljeno uputstvo o postupanju u ovim slu ajevima.

Od službenika Centra za socijalni rad iz Podgorice dobili smo informaciju da je Ministarstvo upu eno u slu ajeve šti enika Zavoda, i to aktivno, ali nismo dobili potvrdu da postoji neki akt kojim se precizno regulišu nadležnosti obje institucije. Jednom mjesecu no Centar za socijalni rad organizuje sastanak sa predstavnicima Mistarstva rada i socijalnog staranja na kojem se raspravlja o ovoj temi.

Staratelj šti enika, koji je naj eš e Centar za socijalni rad, dužan je da savjesno upravlja imovinom šti enika i da preduzima sve potrebne radnje da se pribave sredstva za sprovo enje mjera koje je u interesu šti enika odredio centar za socijalni rad⁷⁰, a ti izdaci se prvenstveno podmiruju iz prihoda šti enika, imovine šti enika, sredstava dobijenih od lica koja dužna da izdržavaju šti enika, sredstava koje šti enik dobija na ime socijalne zaštite i drugih izvora.⁷¹ CPT je u svom izvještaju o posjeti Zavodu 2008. godine ukazao na mogu i sukob interesa kada je centar za socijalni rad postavljen za staratelja, a odlu uje i o prijemu i otpustu šti enika.⁷² U odgovoru na ovu primjedbu CPT-a, Vlada je neuvjerljivo objasnila

⁶⁸ lan 5, st. 1, ta . e i st. 4 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, l. 9, st. 1 Me unarodnog pakta o gra anskim i politi kim pravima

⁶⁹ Program rada JU Zavoda "Komanski most"

<http://juzkomanskimost.me/images/stories/Dokumenti/PROGRAM%20RADA%20ZA%202011.pdf>

⁷⁰ l. 195 Porodi nog Zakona ("Sl. list RCG" br. 1/07);

⁷¹ l. 196 Porodi nog Zakona ("Sl. list RCG" br. 1/07);

⁷² Ta ka 133: "Potrebno je razmotriti mogu i sukob interesa koji se pojavljuje kada se centar za socijalni rad postavi za staratelja, a istovremeno je odgovoran za odluke o prijemu i otpuštanju. CPT preporu uje da crnogorske vlasti preduzmu neophodne korake kako bi se izbjegao takav sukob interesa."

kako je oblast starateljstva "detaljno regulisana odredbama Porodi nog zakona. Stavljanjem lica pod starateljstvo obezbjeduje se zaštita statusnih i imovinskih prava i drugih interesa šti enika. Shodno navedenom može se zaklju iti da je za djecu i punoljetna lica u potpunosti obezbijedjena zakonska zaštita njihove li nosti i imovine, kao i po pitanju smještaja u odgovaraju u ustanovu socijalne zaštite." ⁷³ Ovo pitanje svakako zasluguje detaljniju analizu, i ja anje garancija u pogledu zaštite prava šti enika kojima je staratelj centar za socijalni rad. Ovo posebno ako se uzme u obzir da nadležni centar dopušta propust da se teško oboljeloj šti enici Zavoda u periodu od punih sedam mjeseci ne obezbijedi ovjera zdravstvene knjižice, što je dalje onemogu ava u ostvarenju urgentnog prava na lije enje.⁷⁴ Ovakvo postupanje ukazuje na ozbiljno nesavjesno obavljanje dužnosti i zahtjeva odgovaraju u istragu.

Ostvarivanje postupka kategorizacije lica ⁷⁵ je u nadležnosti centara za socijalni rad, a treba da se vrši prije smještaja u Zavod. Rekategorizacija se vrši za one šti enike za koje se vodi postupak utvrđivanja starateljstva, pa sud traži mišljenje neuropsihijatra. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je formiralo Komisiju za ponovnu procjenu svih korisnika Zavoda, što je osnova za izradu individualnih planova tretmana korisnika. Komisiju ine predstavnici Zavoda, psihijatar, izabrani ljekar i psiholog. Individualnim planovima zaštite korisnika predvi eno je stavljanje pod starateljstvo ili produženje roditeljskog prava. Trenutno stanje ovih postupaka je slede e⁷⁶: za 56 korisnika su u toku postupci lišavanja poslovne sposobnosti (12 ih je iz Opštine Nikši , 1 iz Plužina, 2 iz Šavnika, 3 iz Kotora, 2 iz Budve, 1 iz Ulcinja, 4 iz Rožaja, 29 iz Podgorice, 2 iz Kolašina), postupak je okon an za 56 korisnika koji su stavljeni pod starateljstvo, a za tri korisnika je u toku postupak o ogani enju roditeljskog prava po inicijativi Centra za socijalni rad Bijelo Polje. U Zavodu je smješteno i pet osoba iz regionala, od kojih tri imaju status raseljenog lica.

Navedeni podaci i stanje u Zavodu ukazuju da se rekategorizacija šti enika do sada vršila u izuzetno rijetkim slu ajevima, što zna i da šti enici, jednom razvrstani u neku od kategorija, u njoj i ostaju do kraja svog boravka u ovoj ustanovi. Na taj na in se velikim dijelom sprje avao razvoj šti enika. Postoji realna zabrinutost u pogledu profesionalnih kapaciteta centara za socijalni rad da procijene potrebe i sposobnosti svake osobe pojedina no. O igledno je da je teret procjene u najve oj mjeri na zaposlenima u Zavodu i to tek nakon smještanja neke osobe. S toga se name e pitanje da li je smještaj u Zavod zaista bio najbolje rješenje za sve osobe koje tu borave. U tom smislu ilustrativan je slede i primjer:

Šti enica M.P. koja ima blagi intelektualni invaliditet u Zavodu boravi 14 godina i još uvijek nije završen postupak lišenja poslovne sposobnosti, a njen staratelj je Centar za socijalni rad - opština Ulcinj. M.P. je rano ostala bez roditelja i Centar nije imao adekvatno

⁷³ Preuzeto od "Odgovori Vlade Crne Gore na Izvještaj Evropskog Komiteta za prevenciju torture i nehumanog i ponižavaju eg tretmana i kažnjavanja (CPT) sa injen tokom o njegoveCrnoj Gori od 15. do 22. septembra 2008. godine" - 11. mart 2010. godine

⁷⁴ O ovome detaljnije na strani 31.

⁷⁵ Proces odredjivanja koeficijenta inteligencije kod osoba sa mentalnom retardacijom

⁷⁶ Dopis direktora Zavoda br. 04-870 od 24.10.2011.

rešenje za njenu situaciju, pa je prvo smještena u Dom starih, a potom preba ena u Zavod. Defektološkinja Zavoda sa kojom smo razgovarali nam je potvrdila da M. nije mjesto u ovoj ustanovi, jer Zavod ne bi trebao da smješta lica sa blagim intelektualnim invaliditetom. U toku rekonstrukcije Zavoda, šti enici, medju kojima i M.P. boravili su u Domu starih u Risnu, gdje je M.P. zapoela emotivnu vezu sa I.B. M.P. želi da napusti Zavod i zasnuje bra nu zajednicu sa I.B. koji je redovno posjeuje u Zavodu. Direktor ne dozvoljava M.P. izlaza iz kruga Zavoda, jer nema ovlaštenja da donosi tu vrstu odluke. Naime, prema zakonskim rešenjima, odluku o eventualnom izlasku iz Zavoda i mogunost za sklapanje braka mora donijeti Centar za socijalni rad, kao njen staratelj. Prema Porodi nom zakonu "Brak se ne može sklopiti sa licem koje zbog duševnih bolesti ili drugih razloga nije sposobno za rasu ivanje". Uprkos želji šti enice da napusti Zavod⁷⁷ i zapravo ne život sa partnerom, nadležni još uvijek nisu donijeli odluku o tome da li će i kada ona to moći. Ovaj primjer potvrđuje loše funkcionisanje cjelokupnog sistema zaštite lica sa intelektualnim invaliditetom koji daje prostor za kršenje ljudskih prava šti enika. Naime, osobe sa intelektualnim invaliditetom imaju pravo na smopredjeljenje⁷⁸ kao i svi ostali. Uskraivanjem ovog prava im se ne daje mogunost da poprave svoje šanse za dostojan život.

Dobili smo informaciju da su prije desetak godina dvije šti enice, uz saglasnost nadležnih centara za socijalni rad, napustile Zavod i zasnovale bra nu zajednicu, ali nemamo detaljnijih informacija o njihovom statusu, odnosno postupcima koji su eventualno vojeni u odnosu na njihovo lišavanje poslovne sposobnosti i stavljanja pod starateljstvo.

Upoznavanje sa pravima je od izuzetnog značaja za ovu marginalizovanu populaciju, kao i uspostavljanje odgovarajućeg mehanizma kontrole zaštite njihovih prava. Vlada Crne Gore je u svom izvještaju sa injenom kao odgovor na preporuke CPT-a⁷⁹ navela: "U cilju pojašnjenja uslova prijema, boravka i otpusta korisnika, JU Zavod "Komanski most" će, u najskorije vrijeme, sa inicijativom informativnu brošuru i u inicijativi dostupnom kako korisnicima – starateljima, tako i stručnoj i ostaloj javnosti."⁸⁰ Od perioda objave ovog izvještaja prošlo je skoro godinu i po dana, a informativna brošura nije izrađena. U ovom kontekstu treba pomenuti da je i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda u okviru svog izvještaja dao istu

⁷⁷ Do ovog saznanja smo u razgovoru sa M.P., tokom 2 posjete u septembru i oktobru 2011.

⁷⁸ 1. 19 Konvencije UN o pravim osobama sa invaliditetom: „Osobe sa invaliditetom imaju mogunost da biraju mjesto boravka, gdje i s kime žele da žive, jednako kao ostali, te da nemaju obavezu da žive u određenom obliku smještaja“

⁷⁹ Porodicama/starateljima svakog šti enika trebalo bi dati informativnu brošuru (tačka 134, Izvještaj CPT o posjeti Crnoj Gori u septembru 2008. godine).

⁸⁰ "Odgovori Vlade Crne Gore na Izvještaj Evropskog Komiteta za prevenciju torture i nehumanog i ponižavajućeg tretmana i kažnjavanja (CPT) o njegovoj posjeti Crnoj Gori od 15. do 22. septembra 2008. godine", od 11. marta 2010. godine.

preporuku.⁸¹ U okviru projekta "Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori", dogovoreno je da se pristupi izradi odgovarajuće brošure u saradnji sa Zavodom i Ministarstvom rada i socijalnog staranja.

Zaštitnik ljudskih prava je 2011. godine tako je preporučio uspostavljanje mehanizma kontrole i nadzora nad radom Zavoda.⁸² Vlada mora da inicira donošenje podzakonskih akta kojima bi se precizno utvrdili standardi i procedure rada sa štremenicima, od upuštanja u Ustanovu do programa socijalne podrške nakon izlaska iz nje. Nedostaje organizovano pranje individualnog tretmana svakog štremenika, da ne bi individualni planovi zaštite bili samo formalno pokriveni za važe u regulativu.

Aktivisti za ljudska prava smatraju da koncept institucionalizacije, predstavlja o igledno kršenje ljudskih prava. Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom eksplicitno garantuje pravo da ove osobe žive i budu uključene u zajednicu, kao i da države moraju da "preuzmu efikasne i odgovarajuće mјere koje će omogućiti osobama sa invaliditetom da u potpunosti ostvare ovo pravo i punu uključnost i u ešte u životu zajednice"⁸³. U Crnoj Gori proces deinstitucionalizacije je po e, ali se odvija sporo. Otvaranjem dnevnih centara za djecu i omladinu ometenu u intelektualnom razvoju pruža se vaninstitucionalna zaštita, tako da se, prema riječima direktora, nastoji da Zavod postane ustanova samo za smještaj odraslih lica s intelektualnim invaliditetom. Programi vaninstitucionalne zaštite usmjereni su ka djeci, što je svakako vrlo pozitivno. Međutim, za odrasle osobe sa intelektualnom invaliditetom na postoje takvi programi podrške, a program rada koji im se nudi u Zavodu je jednoličan i nepodstican tako da im ne pruža osposobljavanje za samostalan život. Da bi se licima s intelektualnim invaliditetom obezbijedilo poštovanje ljudskih prava u punom obimu potrebno je izgraditi strateški pristup na nacionalnom nivou, i ovim osobama i njihovim porodicama pružiti psihosocijalnu, obrazovnu i pedagošku podršku (osnovati savjetovalište, roditeljske grupe, pomoći ku i centre za sprovodjenje radnog osposobljavanja, zaštitne radionice, zapošljavanje uz podršku...). Što se tiče tranzicionog planiranja Zavod je u Programu rada za 2011. godinu planirao nekoliko tranzisionih projekata i to: izgradnju stanbenih malih kućnih zajednica,

⁸¹ "Da se iniči informativnu brošuru o uslovima prijema, boravka i otpusta štremenika u ustanovu i njihovim pravima i u imi je dostupnom štremenicima, njihovim roditeljima, odnosno staraocima, stručnoj i ostaloj javnosti", Poseban izvršaj Zaštitnika ljudskih prava i sloboda o stanju ljudskih prava mentalno oboljelih lica smještenih u ustanovama, mart 2011. godine, dostupan na:

http://www.ombudsman.co.me/docs/izvjestaji/POSEBN_IJVJESTAJ_NS_21.03.2011.doc

⁸² "Da se preduzmu sve neophodne mјere za uspostavljanje mehanizama kontrole i nadzora rada ustanova, kao i jedinstveni standardi za pružanje usluga korisnicima", Poseban izvršaj Zaštitnika ljudskih prava i sloboda o stanju ljudskih prava mentalno oboljelih lica smještenih u ustanovama, mart 2011:

http://www.ombudsman.co.me/docs/izvjestaji/POSEBN_IJVJESTAJ_NS_21.03.2011.doc

⁸³ Meunarodna konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, član 19 (Zakon o ratifikaciji ove Konvencije objavljen je u Službenom listu Crne Gore br. 02/09 od 27.07.2009).

asistirano stanovanje i poludnevni ili dnevni boravak.⁸⁴ U toku naših posjeta uvjerili smo se da još nije po eto sa realizacijom ovih aktivnosti.

8.1. Preporuke

- Ø Ministarstvo rada i socijalnog staranja bez odlaganja treba da donese podzakonske akte kojim e se precizno utvrditi standardi i procedure upu ivanja i zadržavanja šti enika, kao i socijalnu podršku nakon izlaska iz Zavoda.
- Ø Oformiti nezavisno tijelo koje bi ostvarilo nadzor nad postupcima odre ivanja staratelja, kategorizacije lica prije prijema u Zavod, rekategorizacije nakon smještaja u Zavod, kao i nad radom Zavoda. Omogu iti da roditelji šti enika, stru njaci i predstavnici civilnog društva koji se bave ljudskim pravima budu uklju eni u rad ovog tijela.
- Ø Sa initijativom informativnu brošuru s ciljem da se šti enici, njihove porodice, kao i zaposleni u Zavodu, upoznaju sa pravima šti enika.
- Ø Obezbijediti ve u uklju enost šti enika i njihovih porodica u procese donošenja odluka koje se ti u njih samih i njihovog boravka u Zavodu (npr. omogu iti da biraju sa kim e dijeliti sobu, koje aktivnosti žele da upražnjavaju, kako e izgledati njihov životni prostor, omogu iti da predstavnik roditelja bude lan Upravnog odbora Zavoda i sl.)
- Ø Redovno vršiti rekategorizaciju lica smještenih u Zavodu, kao i preispitivanje potrebe daljeg boravka.
- Ø Realizovati tranziciono planiranje (tranzicioni projekti: stambene zajednice, stanovanje uz podršku i poludnevni ili dnevni boravak).
- Ø Izgraditi sistem socijalne podrške za odrasla lica sa intelektualnim invaliditetom i osnovati savjetovališta, centre za radno sposobljavanje, zaštitne radionice, zapošljavanje uz podršku, i sli no, kako bi se sprje avala institucionalizacija.

⁸⁴ Vidi opširnije, Program rada Zavoda za 2011. godinu:

<http://juzkomanskimost.me/images/stories/Dokumenti/PROGRAM%20RADA%20ZA%202011.pdf>

Zaključak

Uslovi života u Zavodu su znatno poboljšani u odnosu na 2010. godinu, a pogotovo u odnosu na raniji period koji je obilježio negativni izvještaj CPT o posjeti ovoj ustanovi u septembru 2008. godine. Licima sa intelektualnim invaliditetom u Zavodu se pruža zadovoljenje primarnih potreba, kao i uslovi života koje ne mogu da imaju u društvenoj zajednici, pogotovo ako su odba eni od strane porodice, što je nažalost pravilo u slučaju štihenika Zavoda. Praksa evropskih zemalja, kojoj treba da teži i Crna Gora, je deinstitucionalizacija ovakvih ustanova. Potrebno je formirati mrežu usluga koje se pružaju u zajednici, na taj način bi se spriječio ulazak osoba sa intelektualnim invaliditetom u ustanovu, a onima koji se već nalaze u Zavodu kroz odgovarajući tretman osposobljavanja pomoći da iz njega izađe. Međutim, za određeni broj korisnika, koji su odba eni od porodice, a nesposobni za samostalni život, život u ovakvoj ili sličnoj vrsti ustanove u kojoj država obezbijeđuje njihovo zbrinjavanje biće neophodan i u budućnosti.

U Zavodu žive osobe različite starosti, sa različitim stepenima intelektualnim invaliditetom i potrebe za podrškom, ali nedostaje detaljna procjena njihovih individualnih sposobnosti i potreba. Jasno je da se u takvim uslovima ne obezbijeduju najbolja rješenja za razvoj svakog štihenika pojedinačno, a nameđe se i pitanje da li je svima njima i njihovom mjestu u Zavodu. Neophodno je, u što kraju em roku, razviti psihosocijalno-terapijske programe bazirane na individualnim potencijalima, željama i potrebama štihenika. U njihovu izradu, osim ustanova socijalne zaštite, treba uključiti i druge relevantne institucije i organizacije koje se bave obrazovanjem, zapošljavanjem, zdravljem i brigom o osobama sa mentalnim invaliditetom, kako aktivnosti Zavoda na ovom planu ne bi ostale izolovane i kako bi se obezbijedila odgovarajuća podrška. Treba poboljšati poštovanje prava koja štite njihovu ličnost i dostojanstvo i u tom smislu obezbijediti odgovarajuću obuku za zaposlene i brošuru o pravima za štihenike i članove njihovih porodica.

Jedan od najvećih problema u funkcionisanju Zavoda je obično nedovoljan broj osoblja, pogotovo specijalizovanog kadra, kao i nedostatak redovnog stručnog usavršavanja svih zaposlenih. Ovaj problem u najvećoj mjeri utiče na kvalitet života, njegu, razvoj, zdravstvenu zaštitu i garancije ljudskih prava štihenika. Na tom polju treba uložiti mnogo više nego što je to do sada bio slučaj.

U Analitičkom izvještaju Evropske komisije iz novembra 2010. takođe je konstatovano da uslovi institucionalizacije štihenika Zavoda ostaju veliki problem "narođeno" u pogledu deficita adekvatno obučenog osoblja i prostorija koje su ispod standarda.⁸⁵

⁸⁵ Analitički izvještaj Evropske komisije uz Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu Crne Gore za prijem u članstvo Evropske unije, 9. novembar 2010., str. 28. U oktobru 2011., u Izvještaju o napretku, Komisija je konstatovala da i dalje uslovi u instituciji Komanski most nisu u potpunosti usaglašeni sa evropskim i međunarodnim standardima, str. 17-18.

Zavod još uvijek predstavlja neophodni azil za osobe sa intelektualnim invaliditetom, dok crnogorsko društvo i sistem socijalne zaštite ne budu sposobni za širu i druga iju socijalnu integraciju ovih lica. U skladu s obavezama koje je država preuzela na osnovu prihva enih meunarodnih ugovora o ljudskim pravima, kao i doma e zakonske regulative, sistem državne uprave odgovoran je da obezbijedi poštovanje ljudskih prava šti enika Zavoda i to bez diskriminacije posebno u pogledu zaštite prava na zdravlje, privatnost, imovinu, itd. Za uslove života šti enika u Zavodu i poštovanje njihovih ljudskih prava ne može biti odgovoran sam Zavod, ve nadležna ministarstva i Vlada u cjelini. S druge strane, **formiranje nezavisnog tijela za nadzor nad radom Zavoda, u koje bi se uklju ili predstavnici roditelja i drugi motivisani gra ani, moglo bi obezbijediti zna ajnu podršku radu Zavoda i doprinositi u kontinuitetu uklju ivanju šti enika u život zajednice.**